

# INTERLIGNUM

JEDINSTVENI PROSPEKT DRUGE EMISIJE DUGOROČNIH  
KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM NA  
BANJALUČKOJ BERZI

*INTERLIGNUM d.o.o. Teslić  
Kninska 21, Teslić  
Republika Srpska, BiH*

## SADRŽAJ

### I SKRAĆENI PROSPEKT

A.	UVOD SA UPOZORENJIMA.....	7
B.	KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU .....	8
C.	KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU .....	12
D.	KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI.....	14
II.1	Faktori rizika Emitenta .....	15
II.1.1	Rizik likvidnosti.....	15
II.1.2	Rizik poslovne aktivnosti .....	16
II.1.3	Rizik dobavljača.....	17
II.2	Faktori rizika hartije od vrijednosti .....	17
II.2.1	Tržište kapitala .....	17
II.2.2	Rizik likvidnosti obveznica.....	18
II.2.3	Rizik inflacije.....	18
II.2.4	Rizik procjene .....	18
II.3	Faktori rizika vezani za Garanta: .....	19
II.3.1	Rizik koncentracije .....	19
II.3.2	Rizik likvidnosti.....	19
III.1	ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA.....	20
III.1.1	Lica odgovorna za podatke .....	20
III.1.2	Izjava odgovornog lica.....	20
III.1.3	Izveštaji stručnjaka.....	20
III.1.4	Izjave .....	21
III.2	OVLAŠĆENI REVIZOR .....	21
III.3	INFORMACIJE O EMITENTU .....	22
III.3.1	Istorija i razvoj Emitenta .....	22
III.3.2	Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za Emitenta i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Emitenta .....	23
III.3.3	Kreditni rejting .....	23
III.3.4	Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba Emitenta i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda.....	23
III.3.5	Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti Emitent .....	24

III.4	PREGLED POSLOVANJA .....	24
III.4.1	Opis glavnih djelatnosti emitenta .....	24
III.4.2	Podatak o svim značajnim novim proizvodima i djelatnostima Emitenta .....	24
III.4.3	Glavna tržišta na kojima Emitent konkuriše .....	25
III.5	ORGANIZACIONA STRUKTRA.....	26
III.6	TRENDOVI.....	26
III.6.1	Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta .....	26
III.6.2	Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta.....	26
III.6.3	Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta ....	26
III.7	PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI .....	27
III.8	RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI .....	27
III.9	VLASNIČKA STRUKTURA .....	27
III.10	FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA .....	28
III.10.1	Finansijski podaci Emitenta za 2022. i 2021. godinu (nekonsolidovani).....	28
III.10.2	Finansijski podaci Emitenta za 2021. i 2020. godinu (konsolidovani).....	46
III.10.8	Finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2022. godine.....	61
III.10.9	Izveštaj o obavljenoj reviziji .....	79
III.10.10	Sudski i arbitražni postupci .....	90
III.10.11	Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta.....	90
III.11	DODATNE INFORMACIJE .....	90
III.12	ZNAČAJNI UGOVORI .....	90
III.13	DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID .....	90
IV.1	KLJUČNE INFORMACIJE .....	92
IV.1.1	Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu .....	92
IV.1.2	Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava .....	92
IV.2	INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI.....	93
IV.2.1	Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude.....	93
IV.2.2	Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju.....	93
IV.2.3	Karakteristike hartija od vrijednosti.....	93
IV.2.4	Prava koja proizilaze iz hartije od vrijednosti, uključujući i moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja .....	94
IV.2.5	Prijevremeni otkup obveznica .....	94

IV.2.6	Uslovi emisije .....	94
IV.2.7	Obezbeđenje plaćanja obveza proisteklih iz druge emisije .....	95
IV.2.8	Način i metode amortizacije i vremenski raspored plaćanja .....	99
IV.2.9	Podaci o prinosu i metode izračunavanja prinosa .....	100
IV.2.10	Načini na koji su zastupljeni vlasnici obveznica .....	101
IV.2.11	U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum izdavanja i izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih će hartije od vrijednosti biti emitovane .	101
IV.2.12	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti .....	101
IV.2.13	Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti .....	101
IV.3	USLOVI JAVNE PONUDE .....	102
IV.3.1	Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude	102
IV.3.2	Uslovi koji se primjenjuju na emisiju.....	102
IV.3.3	Period trajanja ponude i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu .....	102
IV.3.4	Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva .....	103
IV.3.5	Podaci o najmanjem i//ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu .....	103
IV.3.6	Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti .....	103
IV.3.7	Način i datum javne objave rezultata .....	103
IV.3.8	Pravo preče kupovine hartija od vrijednosti, prenosivosti prava i postupak u slučaju neostvarenih prava upisa.....	103
IV.3.9	Plan distribucije i dodjele .....	104
IV.3.10	Određivanje cijene .....	104
IV.3.11	Provođenje ponude odnosno prodaja emisije i preuzimanje emisije .....	104
IV.3.12	Naziv i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata.....	105
IV.4	UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM .....	105
IV.4.1	Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište .....	105
IV.4.2	Podaci o ranije izdatim i uključenim hartijama od vrijednosti.....	105
IV.4.3	Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju	105
IV.4.4	Trošak uvrštenja hartija od vrijednosti .....	106
IV.5	DODATNE INFORMACIJE .....	106
IV.5.1	Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti .....	106
IV.5.2	Izveštaji i mišljenja trećih lica.....	106

IV.5.3	Kreditni rejtinzi dodjeljeni hartijama od vrijednosti ili Emitentu.....	106
V.	GARANCIJA.....	107
V.1	Priroda garancije i obuhvat garancije .....	107
V.2	Dostupni dokumenti .....	108
	PRILOZI:.....	108
	Prilog broj 1.....	108
	Prilog broj 2.....	108

*Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-31-23-1/23 od 23.01.2023. godine, odobreno je izostavljanje podataka iz Jedinstvenog prospekta koji se preuzimaju iz konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. godinu, iz revizorskog izvještaja za finansijske izvještaje Emitenta za 2022. godinu i revizorskog izvještaja za kosolidovane finansijske izvještaje Emitenta za 2022. godinu.*

## I. SKRAĆENI PROSPEKT

### A. UVOD SA UPOZORENJIMA

#### OSNOVNI PODACI O EMITENTU

<i>Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN broj</i>	Dugoročne korporativne obveznice, ISIN kod:
<i>Puno poslovno ime:</i>	Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić
<i>Skraćeno poslovno ime:</i>	"INTERLIGNUM" d.o.o. Teslić
<i>Sjedište i adresa:</i>	Kninska br.21, Teslić
<i>Matični broj:</i>	01961705
<i>Šifra djelatnosti:</i>	31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
<i>Registracioni sud:</i>	Okružni privredni sud Doboj
<i>MBS:</i>	85-01-0200-09 (1-4574-00)
<i>JIB:</i>	4400082410000
<i>Broj u registru emitentata</i>	08-15-129/21
<i>Telefon:</i>	00387 53 431-596
<i>Fax:</i>	00387 53 431-597
<i>E-mail:</i>	office@interlignum.net
<i>Web:</i>	www.interlignum.net

#### AGENT EMISIJE

<i>Poslovno ime:</i>	BDD „MONET BROKER“ AD Banja Luka
<i>Adresa:</i>	Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
<i>Matični broj</i>	11015239
<i>Telefon:</i>	00387 51 345-600
<i>Fax:</i>	00387 51 345-601
<i>E-mail:</i>	mail@monetbroker.com
<i>Web:</i>	monetbroker.com

#### ORGAN KOJI JE ODOBRILO DOKUMENT

<i>Poslovno ime:</i>	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
<i>Adresa:</i>	Vuka Karadžića br.6, Banja Luka
<i>Telefon:</i>	00387 51 218-362
<i>Fax:</i>	00387 51 218-361
<i>E-mail:</i>	kontakt@secrs.gov.ba
<i>Web:</i>	www.secrc.gov.ba

*Datum odobrenja Prospekta:*

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“

## B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" osnovano je Odlukom o osnivanju 21.09.2002. godine u Tesliću, UI. Kninska 21. Osnivanje Društva je upisano u sudski registar, u registarski uložak broj 1-4574-00, Rješenjem Osnovnog suda u Doboju pod oznakom i brojem upisnika U/I-697/2002 od 05.11.2002. godine. Društvo u pravnom prometu sa trećim licima nastupa u svoje ime i za svoj račun samostalno, a u okviru registrovane djelatnosti.

**Pravni oblik Emitenta:** Društvo sa ograničenom odgovornošću;

**Zakonski okvir:** Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019).

**Osnovni kapital Emitenta:** 5.000,00 KM

**JIB:** 4400082410000

**MB:** 01961705

**Pretežna djelatnost Emitenta:** 31.02 *proizvodnja kuhinjskog namještaja*, a Emitent se bavi veleprodajom i maloprodajom kuhinjskog namještaja, prodajom iverice, pločastih materijala i podnih obloga.

**Uprava Emitenta:** Igor Simunović, direktor; Adresa: Tanaska Rajića bb. 74 270 Teslić.

**Osnivač i vlasnik Emitenta:** Stojko (Marinka) Petković, Adresa: Karađorđeva L-D, 74 270 Teslić.

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. godinu radila je revizorska kuća „BGD REVIZIJA“ d.o.o. Banja Luka, Ulica Branka Majstorovića br. 3, Ovlašćeni revizor Marinković Nedeljko.

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2021. godinu i reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. i 2021.godinu izvršila je revizorska kuća „KONTAL“ d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, Ulica Cara Lazara 9a, Banja Luka, ovlašćeni revizori Lužija Bojan i Saša Bajić.

Nekonsolidovani finansijski izvještaji na dan 31.12.2022. godine i 30.06.2022. godine, koji su uključeni u Jedinstveni prospekt, nisu revidirani od strane ovlašćenog revizora.

Skraćeni finansijski podaci dati su u narednim tabelama:

<b>Skraćeni bilans stanja</b>	<i>Nekonsolidovani podaci</i>		<i>Konsolidovani podaci</i>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Aktiva</b>				
<i>Stalna imovina</i>	17.625.906	8.922.534	14.486.570	14.989.455
<i>Tekuća imovina</i>	19.082.764	15.438.269	20.243.943	16.340.479
<i>Gotovinski ekvivalenti i gotovina</i>	117.225	2.194.126	2.194.726	64.813
<i>Aktivna vremenska</i>	-	42.6922	44.013	15.749
<i>Gubitak iznad visine kapitala</i>	-	-	-	-
<i>Bilansna aktiva</i>	36.708.670	24.360.803	34.730.513	31.329.934
<b>Pasiva</b>				
<i>Kapital</i>	12.639.646	5.447.502	5.595.535	6.829.663
<i>Osnovni kapital</i>	5.000	5.000	82.063	82.063



Rezerve	500	500	500	500
Revalorizacije rezerve	8.782.875	-	-	-
Neraspoređeni dobitak	3.851.271	5.442.002	5.512.972	6.747.100
Gubitak do visine kapitala	-	-	-	-
Dugoročna rezervisanja	14.013.712	10.961.968	1.361.725	1.893.462
Dugoročne obaveze	14.013.712	10.961.968	11.094.318	8.254.746
Kratkoročne obaveze	10.055.312	7.951.333	16.678.485	14.352.063
Pasivna vremenska razgraničenja			133.678	13.867
Bilansna pasiva	36.708.670	24.360.803	34.730.063	31.329.934

	Nekonsolidovani podaci		Konsolidovani podaci	
<b>Skraćeni bilans uspjeha</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Poslovni prihodi	21.623.018	23.707.870	22.275.290	20.092.726
Poslovni rashodi	21.128.013	23.236.944	22.194.637	21.822.618
Poslovni dobitak (gubitak)	495.005	470.926	80.653	(1.729.892)
Finansijski prihodi	558.630	791.828	791.828	739.115
Finansijski rashodi	676.394	571.366	630.486	572.533
Dobitak/(gubitak) redovne	377.241	691.388	241.995	(1.563.310)
Ostali prihodi	5.280	8.429	468.530	2.036.354
Ostali rashodi	31.738	50.549	50.549	42.922
Dobitak (gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda	(26.458)	(42.120)	417.981	1.993.432
Dobitak prije oporezivanja	350.783	649.268	659.976	394.976
Poreski rashodi perioda	100.000	99.338	99.338	74.939
Neto dobitak/(gubitak) tekuće godine	250.783	549.930	560.638	320.037
Ukupni prihodi	22.186.928	24.508.127	23.535.648	22.868.195
Ukupni rashodi	21.836.145	23.858.859	22.875.672	22.473.219

	Nekonsolidovani podaci		Konsolidovani podaci	
<b>Skraćeni bilans tokova</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Prilivi gotovine iz poslovnih	22.548.564	27.325.317	26.232.821	26.966.955
Odlivi gotovine iz poslovnih	25.269.351	25.619.087	24.526.572	27.788.415
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	(2.720.787)	1.706.230	1.706.249	(821.460)
Prilivi gotovine iz aktivnosti		5.776	514.559	1.702.716
Odlivi gotovine iz aktivnosti	32.800	44.800	-	-
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	32.800	39.024	514.559	1.702.716
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.667.000	2.702.404	2.148.821	7.449.585
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.990.714	2.239.766	2.240.166	8.360.378
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	676.286	462.638	(91.345)	(910.793)
Ukupni prilivi gotovine	25.215.564	30.033.497	28.896.201	36.119.256
Ukupni odlivi gotovine	27.292.865	27.903.653	26.766.738	36.148.793
Neto priliv (odliv) gotovine	(2.077.301)	2.129.844	2.129.463	(29.537)
Gotovina na početku	2.194.526	64.682	64.813	94.350

Gotovina na kraju obračunskog perioda	117.255	2.194.526	2.194.276	64.813
---------------------------------------	---------	-----------	-----------	--------

U nastavku slijedi tabelarni prikaz skraćenih polugodišnjih finasijskih izvještaja Emitenta na dan 30.06.2022. godine :

<b>Skraćeni bilans stanja</b>	<b>30.06.2022.</b>	<b>30.06.2021.</b>
<b>Aktiva</b>		
Stalna imovina	8.871.959	8.922.534
Tekuća imovina	16.293.178	15.438.269
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	406.779	2.194.126
Poslovna aktiva	25.165.137	24.360.803
<b>Pasiva</b>		
Kapital	4.662.272	5.447.502
Osnovni kapital	5.000	5.000
Rezerve	500	500
Revalorizacione rezerve	-	-
Neraspoređeni dobitak	4.656.772	5.442.002
Gubitak do visine kapitala	-	-
Dugoročna rezervisanja	-	-
Dugoročne obaveze	10.688.034	10.961.968
Kratkoročne obaveze	9.814.831	7.951.333
Poslovna pasiva	25.165.137	24.360.803

<b>Skraćeni bilans uspjeha</b>	<b>30.06.2022.</b>	<b>30.06.2021.</b>
Poslovni prihodi	11.917.973	11.429.643
Poslovni rashodi	11.652.463	11.206.811
Poslovni dobitak (gubitak)	265.510	222.832
Finansijski prihodi	247.492	293.263
Finansijski rashodi	247.353	284.277
Dobitak/(gubitak) redovne aktivnosti	265.649	231.818
Ostali prihodi	5.058	2.409
Ostali rashodi	3.930	-
Dobitak (gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda	1.128	2.409
Dobitak prije oporezivanja	266.777	234.227
Poreski rashodi perioda	26.678	23.422
Neto dobitak tekuće godine	240.099	210.805
Ukupni prihodi	12.170.523	11.725.315
Ukupni rashodi	11.903.746	11.491.088
<b>Skraćeni bilans novčanih tokova</b>		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	12.282.007	27.325.317
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	13.355.850	25.619.087
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti	(1.073.843)	1.706.230

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	5.776
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	44.800
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	-	(39.024)
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	311.826	2.702.404
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.025.330	2.240.166
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(713.504)	462.238
Ukupni prilivi gotovine	12.593.833	30.033.497
Ukupni odlivi gotovine	14.381.180	27.904.053
Neto priliv (odliv) gotovine	(1.787.347)	2.129.444
Gotovina na početku obračunskog perioda	2.194.126	64.682
Gotovina na kraju obračunskog perioda	406.779	2.194.126

### **Rizici specifični za Emitenta**

**Rizik likvidnosti** - Rizik likvidnosti je rizik da Emitent neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospjeća i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru. Emitent upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospjeća. Emitent neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva, a u skladu sa poslovnom strategijom Emitenta.

Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu iznosi 1.90 što znači da je svaka marka kratkoročnih obaveza obezbjeđena sa 1.90 KM tekućih sredstava.

**Rizik poslovne aktivnosti** - Rizik poslovne aktivnosti se odnosi na mogućnost smanjene profitabilnosti Emitenta u periodu dospjeća obveznica, a usljed volatilnosti osnovnih faktora rizika (determinanti) uspješnosti poslovanja:

- prodajne cijene proizvoda,
- obima proizvodnje (iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta),
- cijene osnovnog materijala (drveta) i cijene električne energije,
- troškova rada i dr.

**Rizik dobavljača** - Rizik dobavljača se odnosi na mogućnost da dobavljač ne isporuči ugovorene, potrebne sirovine i elemente lako se može dogoditi da proizvodnja i prodaja stanu, ali i promjene na tržištu mogu uticati da, usljed ne isporučivanja sirovina na vrijeme, dođe do promjena cijena proizvoda, što će prouzrokovati manju dobit od očekivane.

## C. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU

<i>Vrsta:</i>	<i>Dugoročne korporativne obveznice</i>
<i>Broj obveznica:</i>	20.000
<i>Pojedinačna nominalna vrijednost:</i>	100,00 KM
<i>Ukupna nominalna vr. emisije:</i>	2.000.000,00 KM
<i>Kamatna stopa</i>	6.00% na godišnjem nivou
<i>ISIN kod:</i>	
<i>Rok dospjeća i način optlate:</i>	5 godina; mjesečno (60 anuiteta)
<i>Otplata:</i>	Jednaki mjesečni anuiteti
<i>Emitovane obveznice Emitenta:</i>	Emitent je krajem 2021. godine emitovao prvu emisiju dugoročnih korporativnih obveznica u iznosu od 6 miliona, kamatna stopa 4,00% na godišnjem nivou i rokom dospjeća od 8 godina.
<i>Prava sadržana u hartijama od vr.:</i>	Pravo na isplatu glavnice i pripadajuće kamate;
<i>Ograničenje prenosivosti:</i>	Obveznice iz druge emisije slobodno su prenosive
<i>Podređenost</i>	Obveznice su jednake i međusobno ravnopravne sa ostalim sadašnjim i budućim obavezama Emitenta
<i>Tržište:</i>	Nakon registracije druge emisije obveznica Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

U svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza proisteklih iz druge emisije obveznica Emitent je položio 60 mjenica i mjenično ovlašćenje kod platnog agenta – Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Sime Šolaje broj 1, 78 000 Banja Luka. Pored mjenica emitent će omogućiti upis hipoteke prvog reda u korist vlasnika obveznica na opremu/osnovna sredstva u vlasništvu emitenta:

- **Sušara za sušenje piljevine** sa pratećim elementima, inventarni broj 373, godina proizvodnje: 2016., ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca novembar 2022. godine, 980.000,00 KM.
- **Sušara, Tip: HIGH-VAC B – 40/19**, inventarni broj: 375, godina proizvodnje: 2017, ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca oktobra 2022. godine, 1.600.000,00 KM.
- **Sušara, Tip: HIGH-VAC B – 40/19** inventarni broj: 376, godina proizvodnje: 2018, ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca oktobra 2022. godine, 1.700.000,00 KM.

Pored navedenog, garant dijela glavnice obaveza iz predmetne emisije je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka. Garantni fond garantuje 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta iz druge emisije Emitenta.

### Informacije o garanciji i garantu:

Garant dijela glavnice druge emisije obveznica Emitenta je Garantni Fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa ukupnim iznosom garancije glavnice do maksimalno 1.200.000,00 KM što predstavlja zbir pojedinačnih garancija za 60% vrijednosti glavnice svakog mjesečnog anuiteta.

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka garantovaće 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta. Ukupan iznos garancije iznosi maksimalno 1.200.000,00 KM i umanjuje se srazmjerno

iznosu ispunjenih garantovanih obaveza Emitenta, dok će se ograničenje od 60% garantovane glavnice druge emisije obveznica primjenjivati na preostali iznos duga po osnovu glavnice.

Garantni fond je osnovan kao zatvoreno akcionarsko društvo, Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1423/10 od 09.07.2010. godine, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima RS ("Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11), Zakonom o privrednim društvima RS ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) i Zakonom o Garantnom fondu RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/10 i 107/19).

U okviru svoje djelatnosti Garantni fond izdaje sve vrste garancija, super garancija i kontragarancija, za obezbjeđenje obaveza po kreditu ili drugoj finansijskoj obavezi ugovorenim između preduzetnika sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, kao nalogodavca garancije i dužnika po obezbjeđenoj obavezi i banke ili druge finansijske organizacije, kao korisnika garancije i povjerioca po obezbjeđenoj obavezi.

#### Sposobnost garanta za ispunjenje obaveza po garanciji:

Osnivač Garnta je Vlada Republike Srpske sa osnivačkim kapitalom u iznosu od 30.000.000 konvertibilnih maraka. Akcionarski kapital se sastoji od običnih akcija. Akcionarski kapital se iskazuje po nominalnoj vrijednosti. Iako navedena garancija ne predstavlja značajno izlaganje za Garanta, isti je u cilju obezbjeđenja potencijalne isplate po izdatim garancijama zahtjevao sredstva obezbjeđenja od Emitenta.

U cilju urednog plaćanja obaveza po izdatim garancijama, te obezbjeđenja naplate potencijalnih isplata po garancijama Garantni fond je ugovorom o izdavanju garancija od Emitenta, pored ugovorene premije, zahtjevao sljedeća sredstva obezbjeđenja:

- 15 blanko mjenica i 20 blanko naloga za prenos sredstava Emitenta
- 15 blanko mjenica i 20 blanko naloga za prenos sredstava povezanog lica Emitenta
- Upis založnog prava/hipoteke narednog slobodnog reda nad pokretnom i nepokretnom imovinom Emitenta

#### Faktori rizika vezani za Garanta:

##### Rizik koncentracije

Koncentracije kreditnog/garantnog rizika mogu da nastanu kada je određeni broj strana uključen u slične poslovne aktivnosti, ili posluju u istom regionu, ili kada imaju slične ekonomske odlike tako da se očekuje da njihova mogućnost da ispune svoje obaveze, bude pod uticajem sličnih promjena ekonomske ili druge prirode. Koncentracije ukazuju koliko je Garantni fond osjetljiv na kretanja koja utiču na određenu industriju ili geografski položaj. Stepen rizika: srednji.

##### Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti proizilazi iz neusklađenosti strukture aktive i pasive Garantnog fonda što dovodi do nemogućnosti izvršavanja obaveza. Neusklađenost strukture aktive i pasive Fonda može se negativno odraziti na finansijsko stanje Garantnog fonda. Stepen rizika: nizak.

#### Faktori rizika vezani za obveznice:

**Tržište kapitala** - Tržište kapitala u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa razvijenim tržištima. Karakteriše ga dominantno trgovanje dužničkim hartijama od vrijednosti. Nezavisno o uvrštenju obveznica na uređeno tržište Banjalučke berze, nema nikakvih garancija da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje istima.

**Rizik likvidnosti obveznica** - Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije.

**Rizik inflacije** - Rizik inflacije predstavlja mogućnost da usljed pojave inflacije, koja ima za posljedicu smanjenje kupovne moći, te posljedičnog rasta kamatne stope, dođe do smanjenja vrijednosti obveznica čime će se umanjiti ili obezvrijediti prinosi investitora.

**Rizik procjene** - Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu obveznica mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini obveznica odgovarajuća i prihvatljiva investicija.

#### D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima. Upis i uplata obveznica traju 30 dana. Prospekt druge emisije obveznica biće dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, kao i na internet stranicama Emitenta: ([www.interlignum.ba](http://www.interlignum.ba)), Agenta emisije: ([www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com)), Platnog agenta ([www.crhovrs.org](http://www.crhovrs.org)) i Banjalučke berze: [www.blberza.com](http://www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana njegovog objavljivanja.

Emitent je krajem 2021. godine emitovao prvu emisiju dugoročnih korporativnih obveznica u iznosu od 6.000.000,00 KM, kamatna stopa 4,00% na godišnjem nivou i rokom dospijeca od 8 godina od dana registracije emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, odnosno 14.01.2030. godine.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije neće preći 1.20% nominalne vrijednosti emisije. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica. Cijena obveznica po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 100,00 KM po jednoj obveznici. Ova emisija obveznica ne podliježe sporazumu o preuzimanju emisije.

Sredstva pribavljena emisijom obveznica u iznosu od 2.000.000,00 KM, koristiće se za:

1. Nabavka obrtnih sredstava.....1.000.000,00 KM
2. Isplate obaveza prema dobavljačima.....1.000.000,00 KM.

Očekivani efekti su povećanje likvidnosti i finansijska konsolidacija Emitenta.

## II. FAKTORI RIZIKA

### II.1 Faktori rizika Emitenta

Emitent u svom poslovanju može biti izložen sljedećim rizicima:

- a. riziku likvidnosti,
- b. riziku poslovne aktivnosti i
- c. riziku dobavljača

#### II.1.1 Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Emitent neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospijea i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Emitent upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijea.

Emitent neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva, a u skladu sa poslovnom strategijom Emitenta.

#### Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta:

Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta je blizu optimalnog nivoa. Koeficijent tekuće likvidnosti izračunava se stavljanjem u odnos *Tekuće imovine* i *Tekućih kratkoročnih obaveza*. Zadovoljavajući koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 2.

Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2022. godinu iznosi 1.89 što znači da je svaka marka kratkoročnih obaveza obezbjeđena sa 1.89 KM tekućih sredstava. Optimalan koeficijent likvidnosti bi trebao iznositi minimalno 2, odnosno da tekuća imovina bude najmanje dva puta veća od kratkoročnih obaveza.

Koeficijent tekuće likvidnosti na dan 31.12.2022.godine	Tekuća imovina	19.082.764	1,89
	Tekuće kratkoročne obaveze	10.055.312	
Koeficijent tekuće likvidnosti na dan 31.12.2021.godine	Tekuća imovina	15.438.269	1,94
	Tekuće kratkoročne obaveze	7.951.333	

## Koeficijent ubrzane likvidnosti

Koeficijent ubrzane likvidnosti Emitenta na dan 31.12.2022.godine	gotovina + krat. potraživanja i plasmani	13.602.126	1,35
	Tekuće kratkoročne obaveze	10.055.312	
Koeficijent ubrzane likvidnosti Emitenta na dan 31.12.2021.godine	gotovina + krat. potraživanja i plasmani	12.245.368	1,54
	Tekuće kratkoročne obaveze	7.951.333	

Uzimajući u obzir da koeficijent ubrzane likvidnosti treba da iznosi minimalno 1, može se konstatovati da je Emitentov koeficijent likvidnosti iznad zadovoljavajućeg nivoa u posljednje dvije godine. Stepenn rizika: srednji.

### II.1.2 Rizik poslovne aktivnosti

Rizik poslovne aktivnosti se odnosi na mogućnost smanjene profitabilnosti Emitenta u periodu dospijea obveznica, a usljed volatilnosti osnovnih faktora rizika (determinanti) uspješnosti poslovanja, odnosno volatilnosti:

- prodajne cijene proizvoda,
- obima proizvodnje (iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta),
- cijene osnovnog materijala (drveta) i cijene električne energije,
- troškova rada i dr.

Imajući u vidu da analiza osjetljivosti<sup>1</sup> profitabilnosti sektora prerade drveta na navedene faktore rizika ukazuje da je profitabilnost privrednog društva koje posluje u predmetnom sektoru iskazuje najznačajniju osjetljivost na promjenu prodajne cijene proizvoda, odnosno da 10% povećanja gore istaknutih rizika kao rezultat ima smanjenje profita za približno:

- 39% u slučaju smanjenja prodajne cijene (-10%),
- 22% u slučaju smanjenja obima proizvodnje (-10%),
- 11% usljed povećanja troškova materijala (+10%)
- 8% u slučaju povećanja troškova zakupa, marketinga, održavanja i sl. (+10%)
- 4% u slučaju povećanja ostalih neproizvodnih troškova (+10%).

Poslovni rezultat u najvećoj mjeri zavisi od volatilnosti prodajne cijene, iskorištenja proizvodnog kapaciteta te povećanja troškova materijala, poredano po značajnosti uticaja respektivno. Imajući u vidu da eventualno povećanje cijene osnovnog materijala korištenog u procesu proizvodnje (drveta), i sljedstveno rast troškova, Emitent djelimično može transferisati na teret potrošača kroz adekvatno povećanje prodajne cijene usljed cjenovne moći koja karakteriše srednje fragmentisane industrije, Emitent je primarno izložen riziku smanjenja prodajne cijene i neiskorištenja proizvodnog kapaciteta. Date okolnosti mogu nastupiti u slučaju više sile

<sup>1</sup> Risk of investment in forestry and wood-processing industry - Josef Drábek, Iveta Hajdúchová;



(pandemija), havarije proizvodne imovine, nedovoljne zaštite na radu, štrajka radnika i sl. Stepen rizika: srednji.

### II.1.3 Rizik dobavljača

Rizici vezani za dobavljače predstavljaju značajnu kategoriju u poslovanju Emitenta. U slučaju da dobavljač ne isporuči ugovorene, potrebne sirovine i elemente lako se može dogoditi da proizvodnja i prodaja stanu, ali i promjene na tržištu mogu uticati da, usljed ne isporučivanja sirovina na vrijeme, dođe do promjena cijena proizvoda, što će prouzrokovati manju dobit od očekivane. Zbog navedenog, Emitent posluje sa više dobavljača kako bi imao dovoljno manevarskog prostora da bi se izbjegli navedeni rizici u slučaju da jedan od dobavljača ne ispuni svoju obavezu. Stepen rizika: srednji.

## II.2 Faktori rizika hartije od vrijednosti

Izdavanje obveznica kao i plaćanje duga može biti pod uticajem određenih rizika. Potencijalni investitori trebaju prije investiranja u obveznice razmotriti podatke navedene u nastavku, kao i ostale podatke navedene u ovom dokumentu.

### II.2.1 Tržište kapitala

Tržište kapitala u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa razvijenim tržištima. Karakteriše ga dominantno trgovanje dužničkim hartijama od vrijednosti. Na tržištu kapitala Republike Srpske prisutne su sljedeće vrste dužničkih hartija od vrijednosti: obveznice izdate od strane Republike Srpske, municipalne obveznice, korporativne obveznice kao i obveznice banaka.

Ograničavajući faktor jeste veličina tržišta, slaba likvidnost za postojeće instrumente, nepostojanje većeg broja domaćih institucionalnih investitora. Obveznice emitovane od strane Republike Srpske su najčešće likvidne, za razliku od municipalnih i korporativnih obveznica sa kojima se manje trguje, i samim time su manje likvidne. Nezavisno o uvrštenju obveznica na uređeno tržište Banjalučke berze, nema nikakvih garancija da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje istima. U slučaju da se aktivno trgovanje ne razvije na sekundarnom tržištu, takva činjenica bi mogla imati negativan uticaj na likvidnost obveznice a istovremeno i na njezinu cijenu.

Ne postoje lica koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju i na taj način obezbjeđivati likvidnost ponuđene i tržišne cijene. Sekundarno trgovanje obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisiti od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca. Stepen ostvarenja rizika: visok.

## II.2.2 Rizik likvidnosti obveznica

Nije sigurno da će se razviti aktivno sekundarno trgovanje obveznicama, a koje bi trajalo ukupni period do dospijea obveznica što može otežati prodaju obveznica po fer tržišnoj cijeni. Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije, a isto tako se ne može dati ni garancija da ukoliko se sekundarno tržište razvije, da će isto postojati u kontinuitetu. Na nelikvidnom tržištu, registrovani vlasnici obveznica možda neće moći da prodaju obveznice po pravičnoj tržišnoj cijeni. Stepenn rizika: visok.

## II.2.3 Rizik inflacije

Rizik inflacije predstavlja mogućnost da usljed pojave inflacije koja ima za posljedicu smanjenje kupovne moći, te posljedičnog rasta kamatne stope, dođe do smanjenja vrijednosti obveznica čime će se umanjiti ili obezvrijediti prinosi investitora.

Republika Srpska je u 2020. godini zabilježila prosječnu godišnju stopu inflacije od -1,2%, uz nisku i stabilnu baznu inflaciju. U 2021. godini prosječna godišnja stopa inflacije iznosila je 1,7%. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su više za 0,5% dok su u odnosu na novembar prethodne godine više za 14,7% (*period novembar 2021. g. – novembar 2022. godine*) (sve stope predstavljaju indeks potrošačkih cijena – CPI).

### Stope inflacije u Republici Srpskoj 2018 – 2022 (juli)

Opis	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Inflacija – prosječna godišnja stopa</b>	1,2%	0,5%	- 1,2%	1,7%	14,7%**

\*Izvor: Zavod za statistiku RS

\*\*Period novembar 2021. godine – novembar 2022. godine

Neizvjesnost u pogledu kretanja nivoa cijena u Republici Srpskoj bazirana je prvenstveno na varijabilnosti i fluktuaciji cijena roba na svjetskom tržištu, odnosno prevashodno energenata. Rast inflacije može dovesti do rasta kamatnih stopa što može u zavisnosti od investicionog horizonta investitora dovesti do nižeg prinosa od očekivanog, usljed ostvarenog kapitalnog gubitka – kapitalni gubitak viši od rasta prihoda od reinvestiranja po višoj kamatnoj stopi (investicioni horizont kraći od duracije). Stepenn ostvarenja rizika: visok.

## II.2.4 Rizik procjene

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu obveznica mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini obveznica odgovarajuća i prihvatljiva investicija. Investitori čije investicione aktivnosti podliježu investicionim zakonima i propisima, ili nadzoru ili regulisanju od strane nadležnih organa, mogu da podliježu ograničenjima ulaganja u

određene vrste dužničkih hartija od vrijednosti. Ulagači treba da izvrše analizu i razmotre ta ograničenja prije ulaganja. Stepen ostvarenja rizika: srednji.

### II.3 Faktori rizika vezani za Garanta:

#### II.3.1 Rizik koncentracije

Koncentracije kreditnog/garantnog rizika mogu da nastanu kada je određeni broj strana uključen u slične poslovne aktivnosti, ili posluju u istom regionu, ili kada imaju slične ekonomske odlike tako da se očekuje da njihova mogućnost da ispune svoje obaveze, bude pod uticajem sličnih promjena ekonomske ili druge prirode. Koncentracije ukazuju koliko je Garantni fond osjetljiv na kretanja koja utiču na određenu industriju ili geografski položaj.

Garantni fond periodično revidira Pravilnike upravljanja rizicima, Politike i Pravilnike za odobravanje garancija, Politike i Pravilnike za identifikaciju i evidentiranje lica povezanih sa Garantnim fondom i međusobno povezanim licima, klijentima Garantnog fonda, te odgovarajuće odluke Nadzornog odbora o prihvatljivom nivou rizika za Garantni fond, čija primjena omogućava izbjegavanje prekomjernih koncentracija i ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- sagledavanje stvarnog stanja cjelokupnog garantovanog portfolia,
- držanje nivoa izloženosti u okviru definisanih limita sa ciljem održavanja diverzifikovanog portfelja,
- praćenje velikog izlaganja kreditnom/garantovanom riziku Garantnog fonda prema dužnicima i grupama povezanih lica,
- utvrđivanje planova za tekuće i buduće potrebe Garantnog fonda za kapitalom, a sve u cilju minimiziranja rizika.

Više detalja o izloženosti Garantnog fonda ovoj vrsti rizika može se vidjeti u Finansijskim izvještajima Garantnog fonda, koji su dostupni na internet stranici Garanta. Stepen rizika: srednji.

#### II.3.2 Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti proizilazi iz neusklađenosti strukture aktive i pasive Garantnog fonda što dovodi do nemogućnosti izvršavanja obaveza. Neusklađenost strukture aktive i pasive Fonda može se negativno odraziti na finansijsko stanje Garantnog fonda.

U cilju upravljanja rizikom likvidnosti, Garantni fond sprovodi aktivnosti koje obezbjeđuju usklađenost strukture aktive i pasive bilansa i vanbilansa Garantnog fonda, odnosno njegovih novčanih tokova (priliva i odliva) i kontinuirano prati i planira buduće novčane tokove uzimajući u obzir promjene u operativnim, ekonomskim i ostalim uslovima poslovnog okruženja Garantnog fonda. Za upravljanje rizikom likvidnosti Garantni fond sprovodi i stres testove koji imaju za cilj da se identifikuju potencijalni likvidnosni gapovi koji mogu nastati u određenim vremenskim periodima i pod određenim uslovima i to: po osnovu odliva sredstava Garantnog fonda, nemogućnosti transformacije dijelova aktive u likvidna sredstva i slično, te u skladu s tim i identifikuje potencijalne dodatne izvore finansiranja koji će omogućiti pokriće nastalog gap-a. Stepen rizika: nizak.

### III. DOKUMENT O REGISTRACIJI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

#### III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA

##### III.1.1 Lica odgovorna za podatke

Lice odgovorno za tačnost i istinitost podataka uvrštenih u ovaj Prospekt je direktor Emitenta, Igor Simunović, Adresa: Tanaska Rajića bb, Teslić.

##### III.1.2 Izjava odgovornog lica

“Preduzevši sve potrebne mjere, izjavljujemo da, prema našim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle uticati na njegov sadržaj.”

Igor Simunović, *direktor Emitenta*

Radivoja Krčmar, *direktor Garantnog fonda*

##### III.1.3 Izvještaji stručnjaka

Prospekt druge emisije obveznica Emitenta pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži i revizorske izvještaje i izvještaje procjenitelja koji su vršili procjenu vrijednosti opreme/osnovnih sredstava Emitenta, a koje će služiti kao obezbjeđenje plaćanja obaveza proisteklih iz druge emisije obveznica Emitenta.

R.br.	Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
1.	Mr Goran Koričić, dipl.ing.maš, stalni sudski vještak mašinske struke	Procjena vr.nekretnina	Svetog Save 15/9, 74 000 Dobož
2.	Revizorska kuća "KONTAL" d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, ovlašćeni revizor Saša Bajić	Revizorski izvještaji	Cara Lazara 9a, 78 000 Banja Luka
3.	Revizorska kuća "KONTAL" d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, ovlašćeni revizor Lužija Bojan	Revizorski izvještaj	Cara Lazara 9a, 78 000 Banja Luka
4.	Društvo za reviziju i računovodstvo „BGD REVIZIJA” d.o.o Banja Luka, ovlašćeni revizor Marinković Nedeljko	Revizorski izvještaji	Branka Majstorovića 3, 78 000 Banja Luka

Navedeni izvještaji i procjene izrađene su na zahtjev Emitenta za potrebe izrade ovog Prospekta i autori procjena i izvještaja su upoznati da će se isti uključiti u Prospekt. Po informacijama kojima raspolaže Emitent nisu izostavljene bitne činjenice kojima bi navedene informacije bile netačno prenesene.

#### III.1.4 Izjave

- a. Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- b. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- c. Za istinitost, tačnost i potpunost prospekta odgovorni su Emitent, odgovorno lica Emitenta, revizor i Garant.
- d. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta, revizor i Garant.
- e. Odobrenje ovog prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- f. Odobrenje ovog prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi
- g. Investitori treba samostalno da procijene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim prospektaom.

#### III.2 OVLAŠĆENI REVIZOR

Reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. godinu, kao i reviziju konosolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2019. godinu, izvršilo je Društvo za reviziju i računovodstvo „BGD REVIZIJA” d.o.o Banja Luka, Ulica Branka Majstorovića br. 3, Banja Luka, ovlašćeni revizor Marinković Nedeljko.

Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za poslovnu 2020. i 2021.godinu, kao i reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja za 2021. godinu, izvršila je revizorska kuća "KONTAL" d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, Ulica Cara Lazara 9a, Banja Luka, ovlašćeni revizori Lužija Bojan i Saša Bajić.

Navedeni revizori, Nedeljko Marinković i Bojan Lužija članovi su Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i upisani u Registar lica sa sertifikatom ovlašćenog lica.

U posmatranom periodu došlo je do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju konsolidovanih finansijskih izvještja Emitenta. Revizorska kuća „BGD REVIZIJA“ d.o.o. Banja Luka, zbog obimnosti posla nije bila u mogućnosti da izvrši reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. godinu u zakonski predviđenom roku, odnosno rokovima potrebnim za izradu ovog prospekta.

### III.3 INFORMACIJE O EMITENTU

#### III.3.1 Istorija i razvoj Emitenta

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "Interlignum" osnovano je Odlukom o osnivanju 21.09.2002. godine u Tesliću, Ul. Kninska 21. Osnivanje Društva je upisano u sudski registar, u registarski uložak broj 1-4574-00, Rješenjem Osnovnog suda u Doboju pod oznakom i brojem upisnika U/I-697/2002 od 05.11.2002. godine. Društvo u pravnom prometu sa trećim licima nastupa u svoje ime i za svoj račun samostalno, a u okviru registrovane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Pretežna djelatnost Emitenta je 31.02 proizvodnja kuhinjskog namještaja, a Emitent se bavi veleprodajom i maloprodajom kuhinjskog namještaja, prodajom iverice, pločastih materijala i podnih obloga.

Dana 05.02.2008. godine osnovana je PJ STIRAL Šamac, gdje se obavlja proizvodnja i veleprodaja brusnih traka i materijala.

Dana 15.06.2009. godine osnovana je PJ INTERATENA Bijeljina, u kojoj se vrši prodaja namještaja i podnih obloga.

U 2010. osnovane su PJ INTERDOM Tuzla koja vrši maloprodaju podnih obloga i podova i PJ DRVOMARKETS Sarajevo gdje se vrši maloprodaja iverastih materijala.

U 2011. godini osnovane su PJ CENTAR PODOVA INTERIO Banja Luka i PJ CENTAR PODOVA INTERIO Sarajevo koje se bave maloprodajom poslovnih podova i podnih obloga.

Ukupan broj zaposlenih radnika u firmi Interlignum d.o.o Teslic je 90.

## OSNOVNI PODACI EMITENTA

<i>Puno poslovno ime:</i>	Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu „Interlignum” Teslić
<i>Skrraćeno poslovno ime:</i>	„Interlignum” d.o.o. Teslić
<i>Sjedište i adresa:</i>	Kninska br.21, Teslić
<i>Broj u registru emitenata</i>	08-15-129/21
<i>Mjesto registracije/Matični broj:</i>	Okružni privredni sud Doboj; MB: 01961705
<i>Datum osnivanja:</i>	21.09.2002. godine
<i>Šifra djelatnosti:</i>	31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
<i>Registracioni sud:</i>	Okružni privredni sud Doboj
<i>MBS:</i>	85-01-0200-09 (1-4574-00)
<i>JIB:</i>	4400082410000
<i>Osnivač/Osnovni kapital</i>	Stojko Petković; Osnovni kapital: 5.000,00 KM
<i>Telefon:</i>	00387 53 431-596
<i>Fax:</i>	00387 53 431-597
<i>E-mail:</i>	office@interlignum.net
<i>Web:</i>	www.interlignum.net

**Napomena:** Informacije na internet stranici emitenta nisu dio ovog dokumenta.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu „INTERLIGNUM“ Teslić osnovano je sa u formi društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019).

III.3.2 Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za Emitenta i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Emitenta

Nije bilo specifičnih događaja koji su relevantni za procjenu solventnosti Emitenta.

III.3.3 Kreditni rejting

Emitent nema dodjeljen kreditni rejting.

III.3.4 Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba Emitenta i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda nije došlo do bitnih promjena finansijskih potreba Emitenta kao ni do promjena u strukturi finansiranja. U narednoj tački dat je pregled strukture finansiranja Emitenta zaključno sa 31.12.2022. godine te se ista nije bitno promijenila u periodu od završetka navedenog obračunskog perioda.

### III.3.5 Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti Emitent

Emitent se finansira iz redovnih prihoda iz poslovanja. Emitent će sredstva iz emisije obveznica iskoristiti isplate obaveza prema dobavljačima u iznosu od 1.000.000,00 KM i ostatak za obrtna sredstva. Navedim utroškom sredstava ostvarenih drugom emisijom obveznica emitent će značajno olakšati svoje poslovanje, odnosno navedena sredstva, pored isplate obaveza prema dobavljačima, omogućiće da emitent avansnim plaćanjem sirovina postigne znatno povoljnije cijene i ostvari više zarade za isporučene proizvode i usluge.

## III.4 PREGLED POSLOVANJA

### III.4.1 Opis glavnih djelatnosti emitenta

Emitent posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, pretežna djelatnost Emitenta je Izrada kuhinjskog namještaja. Pored navedene aktivnosti Emitent se bavi veleprodajom i maloprodajom kuhinjskog namještaja, pločastih materijala, iverice i podnih obloga.

Najveći dio prihoda Emitent ostvaruje od prodaje repromaterijala (70%), zatim od prodaje namještaja (20%). Struktura prihoda data je u narednoj tabeli:

<i>Poslovni prihodi</i>	<i>2022.</i>	<i>2021.</i>	<i>2020.</i>
<i>Prihodi od prodaje roba i proizvoda povezanim pravnim licima</i>	2.484.715	2.329.701	2.498.651
<i>Prihodi od prodaje robe i proizvoda na domaćem tržištu</i>	17.020.626	18.983.722	16.596.393
<i>Prihodi od prodaje robe i proizvoda na inostranom tržištu</i>	119.150	228.542	133.983
<i>Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima</i>	79.800	79.800	79.800
<i>Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu</i>	249.225	1.255.109	1.198.575
<i>Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu</i>	388.657	647.947	471.442
<i>Povećanje vrijednosti zaliha učinaka</i>	47.329	35.091	54.868
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	79.742	147.958	134.408
<i>Ukupni poslovni prihodi</i>	<b>21.623.018</b>	<b>23.707.870</b>	<b>21.168.120</b>

### III.4.2 Podatak o svim značajnim novim proizvodima i djelatnostima Emitenta

Emitent nije uvodio nove proizvode i djelatnosti.



### III.4.3 Glavna tržišta na kojima Emitent konkuriše

Glavno tržište na kojem Emitent posluje je tržište Bosne i Hercegovine.

Emitent ima razgranatu mrežu poslovnih jedinica na teritoriji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno u Tesliću, Banjoj Luci, Bijeljini, Tuzli i Sarajevu.

Pored tržišta Bosne i Hercegovine Emitent u manjoj mjeri posluje i na inostranim tržištima, prvenstveno na tržištu Evropske unije. U 2022. godini, Emitent je na inostranom tržištu od prodaje roba, proizvoda i učinaka prihodovao ukupno 537.642,00 KM, što čini 2,48% poslovnih prihoda, dok je ostatak ostvario na domaćem tržištu. Struktura poslovnih prihoda Emitenta prikazana je u tački III.4.1. ovog dokumenta.

Ogranizacionu strukturu društva čini više poslovnih jedinica. Poslovne jedinice formirane su po segmentima proizvodnje, i to:

#### Drvni centri:

"INTERLIGNUM" Uslužno - distributivni centar Teslić,  
"INTERLIGNUM-DRVOMARKET S" Sarajevo i  
"INTERLIGNUM-DRVO MARKET", Banja Luka.

#### Namještaj:

"INTERIO" Teslić,  
"INTERIO" 1 Teslić i  
"INTERATENA", Bijeljina.

#### Podne ploče:

"INTERMAX" Teslić i  
"INTERDOM" Tuzla.

#### Brusne trake:

"INTERLIGNUM – STIRAL", Šamac.

#### Asortiman ponude Društva čine:

- a. Pločasti materijali,
- b. Građevinski materijali.
- c. Okovi,
- d. Podovi,
- e. Kant trake i
- f. Brusne trake.

### III.5 ORGANIZACIONA STRUKTRA

Emitent posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

U svom vlasništvu Emitent ima 92,63% vlasništva akcionarskog društva „NOVA BORJA“ Teslić i 57,17% vlasništva akcionarskog društva „SIROVINAPRODUKT“ Doboj.

Emitent nije u zavisnom položaju u odnosu na druga pravna lica.

### III.6 TRENDOVI

#### III.6.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta

Epidemija virusa Covid-19 se odrazila na poslovanje Emitenta u prethodnom periodu, što se prvenstveno ogleda u otežanom poslovanju u smislu ograničenog poslovanja zbog restriktivnih mjera i otežane realizacije poslova na inostranom tržištu, prvenstveno u smislu isporuke roba i transporta ljudi za vršenje usluga u inostranstvu (nemogućnost nesmetanog prelaska granica).

Iako je došlo do relaksacije epidemioloških mjera tokom ljeta, pojedine evropske zemlje najavljuju pooštavanje epidemioloških mjera tokom zimskih mjeseci što će ponovo dovesti do otežanog poslovanja Emitenta u inostranstvu.

#### III.6.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta

Od sastavljanja posljednjih finansijskih rezultata nije došlo do značajnih promjena finansijskog rezultata Emitenta. Emitent u manjoj mjeri posluje sa inostranstvom, te navedene otežavajuće okolnosti uzrokovane epidemijom virusa Covid-19 nije u značajnoj mjeri uticala na poslovne rezultate Emitenta.

#### III.6.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta

Nepredvidljivi događaji za razvoj Emitenta vezani su za pandemiju virusa COVID -19, koji će prvenstveno zavisiti od odluka nadležnih organa Republike Srpske po pitanju mjera za sprečavanje širenja virusa. U trenutku sastavljanja ovog dokumenta Emitent nema informacije o mogućim ograničenjima poslovanja privrednih subjekata po navedenom pitanju, niti ima preuzete obaveze ili događaje koji bi mogli uticati na njegov razvoj.

### III.7 PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ovaj Prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

### III.8 RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

Organi Emitenta:

1. **SKUPŠTINA DRUŠTVA** – funkciju skupštine Emitenta obavlja osnivač i jedini vlasnik Stojko Petković.
2. **DIREKTOR DRUŠTVA** – direktora Emitenta imenuje i razrješava osnivač u funkciji Skupštine. Direktor, Igor Simunović zastupa i predstavlja Emitetna.

<b>R.br.</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Funkcija u emitentu</b>	<b>Poslovna adresa</b>	<b>Značajne funkcije izvan emitenta</b>
1.	Stojko Petković	Osnivač	Kninska 21	nema
2.	Igor Simunović	Direktor	Kninska 21	nema

Lica navedena u prethodnoj tabeli nisu u sukobu interesa u pogledu obavljanja funkcija u Emitentu i svojih privatnih interesa.

### III.9 VLASNIČKA STRUKTURA

Osnivač i jedini vlasnik Emitenta je Stojko Petković.

Ne postoje aranžmani, poznati Emitentu, čije bi provođenje moglo naknadno rezultovati promjenom kontrole nad Emitentom.

### III.10 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA

#### III.10.1 Finansijski podaci Emitenta za 2022. i 2021. godinu (nekonsolidovani)

##### III.10.1.1 Izjava

Nekonsolidovani finansijski izvještaji Emitenta na dan 31.12.2022. godine nisu revidirani od strane ovlaštenog revizora.

##### III.10.1.2 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2022. i 2021. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	31.12.2022.			31.12.2021.
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
	<b>BILANSNA AKTIVA</b>					
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	20,376,633	2,750,727	17,625,906	8,922,534
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	49,480	43,621	5,859	6,506
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011,013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	49,480	43,621	5,859	6,506
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	14,542,849	2,707,106	11,835,743	3,131,724
020, dio 029	1. Zemljište	009	1,178,529		1,178,529	216,815
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	8,908,771	154,240	8,754,531	1,969,576
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	4,017,893	2,464,266	1,553,627	578,357
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	292,918	88,600	204,318	207,721
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	144,738		144,738	159,255
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				

04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017				
050, dio 059	1. Šume	018				
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022	5,784,304	5,784,304	5,784,304	
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	350,000	350,000	350,000	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025	5,102,739	5,102,739	5,102,739	
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029	5,102,739	5,102,739	5,102,739	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030	331,565	331,565	331,565	
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031	331,565	331,565	331,565	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036	19,082,764	19,082,764	15,438,269	
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	5,480,638	5,480,638	3,192,901	
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	108,289	108,289	80,751	
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040	156,152	156,152	108,822	
130 do 139	4. Zalihe robe	041	2,553,371	2,553,371	2,938,442	
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				

150 do 159	6. Dati avansi	043	2,662,826	2,662,826	64,886
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044	13,602,126	13,602,126	12,245,368
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	13,153,201	13,153,201	9,887,448
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	2,912,003	2,912,003	
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	2,802,484	2,802,484	3,160,322
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	277,048	277,048	338,231
grupa 21 osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	6,385,558	6,385,558	5,598,232
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	776,108	776,108	790,663
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051			
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	290,900	290,900	110,900
	2.1 Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053	290,900	290,900	110,900
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054			
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055	290,900	290,900	110,900
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056			
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057			
235 i 236	2.2 Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058			
234, 239	2.3 Potraživanja po finansijskom lizingu	059			
214	2.4 Derivatna finansijska sredstva	060			
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	117,225	117,225	2,194,126
240, dio 249	3.1 Gotovinski ekvivalenti	062			
241 do 249	3.2 Gotovina	063	117,225	117,225	2,194,126
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	6,106	6,106	10,195
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	34,695	34,695	42,699
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	39,459,397	2,750,727	36,708,670
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067			
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		12,639,646	5,447,502

30	I OSNOVNI KAPITAL (103+106+107+108+109)	102	5,000	5,000
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		
	1.1 Akcijski kapital-obične akcije	104		
	1.2 Akcijski kapital –povlašćene (prioritetne) akcije	105		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		
304	3. Ulozi	107	5,000	5,000
305	4. Državni kapital	108		
309	5. Ostali osnovni kapital	109		
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111+112)	110		
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		
320	III EMISIONA PREMIJA	113		
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	500	500
322	1. Zakonske rezerve	116	500	500
323	2. Statutarne rezerve	117		
329	3. Ostale rezerve	118		
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	8,782,875	
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	8,782,875	
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121		
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	3,851,271	5,442,002
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125	3,600,488	4,892,072
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126	250,783	549,930
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		

	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	14,013,712	10,961,968
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	14,013,712	10,961,968
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	8,286,840	4,961,968
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141	5,711,703	6,000,000
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	15,169	
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		
408	III. RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145		
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	10,055,312	7,951,333
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	1,523,203	2,292,491
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	954,603	2,292,491
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	568,600	
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	7,985,106	5,005,454
430 i 436	2.1 Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	672,080	644,349
431	2.2 Dobavljači – povezana pravna lica	157	2,843,274	138,753
432, 433, 434	2.3 Dobavljači u zemlji	158	2,388,354	2,441,128



435	2.4	Dobavljači iz inostranstva	159	2,081,398	1,781,224
437, 439	2.5	Ostale obaveze iz poslovanja	160		
440 do 449	3.	Obaveze iz specifičnih poslova	161		61,349
450 do 458	4.	Obaveze za plate i naknade plata	162	332,187	343,843
460 do 469	5.	Ostale obaveze	163	40,748	38,298
470 do 479	6.	Porez na dodatu vrijednost	164	50,167	68,654
48 osim 481	7.	Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	30,832	37,259
481	8.	Obaveze za porez na dobit	166	93,070	103,985
49, osim 496	9.	Kratkoročna razgraničenja	167		
496	10.	Kratkoročna rezervisanja	168		
		D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	36,708,670	24,360,803
890 do 898	Đ.	VANBILANSNA PASIVA	170		

### III.10.1.3 Usporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2022. i 2021. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
			31.12.2022.	31.12.2021.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	21,623,018	23,707,870
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	19,624,491	21,541,965
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	2,484,715	2,329,701
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	17,020,626	18,983,722
604, dio 605	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	119,150	228,542
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	1,153,774	1,255,109
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	1,123,939	1,255,109
614, dio 615	v) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209	29,835	
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	717,682	727,747
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211	79,800	79,800
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	249,225	

624, dio 625	v) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213	388,657	647,947
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	47,329	35,091
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	79,742	147,958
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	21,128,013	23,236,944
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220	17,570,048	19,472,329
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	761,524	1,242,629
513	3. Troškovi goriva i energije	222	369,166	
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	1,033,171	945,964
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	957,011	863,212
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	76,160	82,752
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	816,203	1,003,252
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	201,403	232,484
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	201,403	232,484
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	201,403	232,484
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	322,653	279,421
555	8. Troškovi poreza	235	32,180	41,729
556	9. Troškovi doprinosa	236	21,665	19,136
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237	495,005	470,926
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	558,630	791,828
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	233,581	5,777
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242		
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	325,049	786,051
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	676,394	571,366
560, 561	1. Rashodi kamata	245	673,785	570,617

562	2. Negativne kursne razlike	246		
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		
569	4. Ostali finansijski rashodi	248	2,609	749
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249	377,241	691,388
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	5,280	8,429
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		
676	7. Viškovi	258	4,908	309
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259	372	8,120
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	31,738	50,549
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		
576	7. Manjkovi	268	3,526	6,351
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	28,212	44,198
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272	26,458	42,120
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	273		

	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenje nematerijalnih sredstava	288
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	289
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenje investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenje bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292

588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293		
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		
690 i 691	L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	301		
590 i 591	LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	302		
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	22,186,928	24,508,127
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	21,836,145	23,858,859
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	350,783	649,268
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda	309	100,000	99,338
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	250,783	549,930
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		

726	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	318
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320
	Obična zarada po akciji	321
	Razrijeđena zarada po akciji	322
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324

III.10.1.4 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2022. i 2021. godinu (nekonsolidovani)

	POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
			31.12.2022.	31.12.2021.
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	22,548,564	27,325,317
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	22,533,564	27,309,500
2.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		15,817
3.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		
4.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	15,000	
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	25,269,351	25,619,087
1.	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	22,162,020	23,928,232
2.	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		
3.	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	680,394	570,616
4.	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510	991,161	886,215
5.	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511	110,856	156,149
6.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	1,324,921	77,875
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		1,706,230
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	2,720,787	
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		5,776
1.	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		
2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		
3.	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		
4.	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		

5.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		
6.	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		
7.	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
8.	Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		
9.	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
10.	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
11.	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
12.	Prilivi po osnovu kamata	527		5,776
13.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		
14.	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		
15.	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	32,800	44,800
1.	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		
2.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	32,800	
3.	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4.	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		
6.	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7.	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
8.	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9.	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
10.	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		44,800
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543	32,800	39,024
V I	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	2,667,000	2,702,404
1.	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
2.	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
3.	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	2,667,000	2,193,621
4.	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		508,783
5.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		
6.	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	1,990,714	2,239,766

1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
2.	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		
3.	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	97,184	445,001
4.	Odlivi po osnovu lizinga	555		
5.	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557	1,893,530	1,794,765
7.	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559	676,286	462,638
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	25,215,564	30,033,497
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	27,292,865	27,903,653
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		2,129,844
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	2,077,301	
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	2,194,526	64,682
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	117,225	2,194,526

III.10.1.5 Uporedni prikaz Izvještaja o ostalom rezultatu perioda za 2022. i 2021. godinu (nekonsolidovani)

Oznaka pozicije	POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
			31.12.2022.	31.12.2021.
A	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	250,783	549,930
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 402 + 403 ± 404 ± 405 ± 406±407)	401		
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403		
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke 1.1. do 1.4	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408	8,834,890	
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409	8,834,890	



Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ( $\pm 401 \pm 408$ )	415	8,834,890	
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) ( $400 \pm 415$ )	416	9,085,673	549,930
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.10.1.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2022. godinu (nekonsolidovani)

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA										UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10 + 11)
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital – Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali bilančni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Stanje na dan 1. 1. 20_21__ godine	901	5,000		500				6,712,977	6,718,477		6,718,477	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
3. Efekti ispravki grešaka	903							-26,140	-26,140		-26,140	
4. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 2021 godine (901 ± 902 ± 903)	904	5,000		500				6,686,837	6,692,337		6,692,337	
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							543,035	543,035		543,035	
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							543,035	543,035		543,035	
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
10. Objavljene dividende	910							1,794,765	1,794,765		1,794,765	
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											
12. Ostale promjene	912											
13. Stanje na dan 31. 12. 2021. / 1. 1. 2022. godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913	5,000		500				5,435,107	5,440,607		5,440,607	

*INTERLIGNUM d.o.o. Teslić*  
*Jedinstveni prospekt za II emisiju obveznica*

14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914							
15. Efekti ispravki grešaka	915				6,895	6,895		6,895
16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20___. godine (913 ± 914 ± 915)	916	5,000	500		5,442,002	5,447,502		5,447,502
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917				250,783	250,783		250,783
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918			8,834,889		8,834,889		8,834,889
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919			8,834,889	250,783	9,085,672		9,085,672
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920							
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921							
22. Objavljene dividende	922				1,893,529	1,893,529		1,893,529
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923							
24. Ostale promjene	924							
25. Stanje na dan 31. 12. 2022___. godine (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925	5,000	500	8,834,889	3,799,256	12,639,645		12,639,645

III.10.1.7 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2021. godinu (nekonsolidovani)

Redni broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva								Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Stanje na dan 01.01.2020. god.	901	5,000	2,897,896		500	5,586,151	8,489,547		8,489,547	
2.	Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0	
3.	Efekte ispravke grešaka	903					-2,327	-2,327		-2,327	
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903)	904	5,000	2,897,896	0	500	5,583,824	8,487,220	0	8,487,220	
5.	Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						0		0	
6.	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0		0	
7.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0		0	
8.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					338,975	338,975		338,975	
9.	Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0		0	
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					2,107,718	2,107,718		2,107,718	
11.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0	
12.	Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	5,000	2,897,896	0	500	3,815,081	6,718,477	0	6,718,477	

*INTERLIGNUM d.o.o. Teslić*  
*Jedinstveni prospekt za II emisiju obveznica*

13.	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0
14.	Efekti ispravke grešaka	914						-26,140	-26,140	-26,140
15.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914)	915	5,000	2,897,896	0	500	3,788,941	6,692,337	0	6,692,337
16.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						0		0
17.	Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						0		0
18.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0		0
19.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919						543,035	543,035	543,035
20.	Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921						1,794,765	1,794,765	1,794,765
22.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0		0
23.	Stanje na dan 31.12.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	5,000	2,897,896	0	500	2,537,211	5,440,607	0	5,440,607

**Napomena:** Note uz finansijske izvještaje nalaze se u **prilogu broj 1** ovog dokumenta i sastavni su dio istog.

### III.10.2 Finansijski podaci Emitenta za 2021. i 2020. godinu (konsolidovani)

#### III.10.2.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2021. i 2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	31.12.2021.			2020
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
	<b>A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)</b>	<b>001</b>	<b>22,338,229</b>	<b>7,851,659</b>	<b>14,486,570</b>	<b>14,989,455</b>
01	<b>I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)</b>	<b>002</b>	<b>49,480</b>	<b>42,974</b>	<b>6,506</b>	<b>7,477</b>
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012, dio 019	3. Goodwill	005			0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006			0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	49,480	42,974	6,506	7,477
02	<b>II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)</b>	<b>008</b>	<b>21,607,184</b>	<b>7,808,685</b>	<b>13,798,499</b>	<b>14,300,413</b>
020, dio 029	1. Zemljište	009	3,657,580		3,657,580	3,657,580
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	8,356,368	806,618	7,549,750	7,088,680
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	9,141,063	6,916,870	2,224,193	2,768,637
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	292,918	85,197	207,721	218,663
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	159,255		159,255	566,853
03	<b>III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, dio 039	1. Šume	016			0	
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032, dio 039	3. Osnovno stado	018			0	
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019			0	
037, 038, dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
04	<b>IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	<b>021</b>	<b>681,565</b>	<b>0</b>	<b>681,565</b>	<b>681,565</b>
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	350,000		350,000	350,000
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	331,565		331,565	331,565
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	

043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025		0		
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026		0		
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027		0		
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	028		0		
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029		0		
050	V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030		0		
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	20,243,943	0	20,243,943	16,340,479
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	10,891,095	0	10,891,095	9,885,143
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	6,515,376		6,515,376	4,357,073
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	273,188		273,188	525,165
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	543,031		543,031	1,252,251
130 do 139	4. Zalihe robe	036	2,938,442		2,938,442	3,085,465
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	621,058		621,058	665,189
	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	9,352,848	0	9,352,848	6,455,336
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	6,979,188	0	6,979,188	6,289,465
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041			0	
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	4,686,015		4,686,015	4,071,062
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	390,807		390,807	275,198
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	15,030		15,030	15,029
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	1,195,536		1,195,536	1,189,141
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	691,800		691,800	739,035
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	123,280	0	123,280	78,480
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048			0	78,480
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	123,280		123,280	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050			0	
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053			0	
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	2,194,726	0	2,194,726	64,813
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057			0	

241 do 249	b) Gotovina	058	2,194,726		2,194,726	64,813
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	11,641		11,641	6,829
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	44,013		44,013	15,749
288	III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061			0	
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	42,582,172	7,851,659	34,730,513	31,329,934
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063			0	
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	42,582,172	7,851,659	34,730,513	31,329,934
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065			0	
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	42,582,172	7,851,659	34,730,513	31,329,934
<b>PASIVA</b>						
	A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	101			5,595,535	6,829,663
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102			82,063	82,063
300	1. Akcijski kapital	103			77,063	77,063
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104				
303	3. Zadržani udjeli	105				
304	4. Ulozi	106			5,000	5,000
305	5. Državni kapital	107				
309	6. Ostali osnovni kapital	108				
31	II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109				
320	III - EMISIONA PREMIJA	110				
321	IV - EMISIONI GUBITAK	111				
dio 32	V - REZERVE (113 do 115)	112			500	500
322	1. Zakonske rezerve	113			500	500
323	2. Statutarne rezerve	114				
329	3. Ostale rezerve	115				
330, 331, 334	VI - REVALORIZACIONE REZERVE	116				
332	VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117				
333	VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118				
34	IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119			5,512,972	6,747,100
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120			4,952,334	6,427,063
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121			560,638	320,037
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122				
35	X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123			0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	124				
351	2. Gubitak tekuće godine	125				
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126			1,361,725	1,893,462
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128				
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129				
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130				
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131				
407	6. Odložene poreske obaveze	132				



408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	1,361,725	1,893,462
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	27,772,803	22,606,809
41	I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	11,094,318	8,254,746
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139	6,000,000	
413, 414	4. Dugoročni krediti	140	4,961,968	8,085,667
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		36,729
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	132,350	132,350
42 do 49	II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	16,678,485	14,352,063
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	5,263,487	4,769,928
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	1,619,549	1,540,338
424, 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	672,943	1,318,894
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	2,970,995	1,910,696
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	7,284,641	6,265,416
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	646,275	363,435
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	4,783,571	3,983,533
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	1,854,795	1,918,448
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	61,349	61,349
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	3,142,017	2,639,660
460 do 469	5. Druge obaveze	158	97,980	31,925
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	547,395	381,209
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	37,259	34,764
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	110,679	153,945
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	133,678	13,867
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	34,730,063	31,329,934
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	34,730,063	31,329,934

III.10.2.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2021. i 2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			2021	2020
1	2	3	4	5
<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>				
	I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	201	22,275,290	20,092,726
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	19,212,264	16,730,376
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	18,983,722	16,596,393
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	228,542	133,983
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	2,676,418	3,021,323
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	2,028,471	2,442,590
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	647,947	578,733
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	35,091	67,862
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640, 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642, 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	351,517	273,165
	II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	22,194,637	21,822,618
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	15,514,482	12,811,980
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	1,596,308	3,351,537
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	2,844,098	3,354,039
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	2,604,945	3,116,205
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	239,153	237,834
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	1,030,977	1,080,644
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	825,142	846,630
540	a) Troškovi amortizacije	224	825,142	846,630
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55, osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	297,543	312,014
555	7. Troškovi poreza	227	66,951	46,577
556	8. Troškovi doprinosa	228	19,136	19,197
	<b>B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)</b>	229	80,653	0
	<b>V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)</b>	230	0	1,729,892
<b>G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>				
66	I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	791,828	739,115
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	5,777	
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		

663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	786,051	739,115
56	II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	630,486	572,533
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	629,737	559,892
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	749	12,641
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)	244	241,995	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)	245	0	1,563,310
	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI			
67	I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	468,530	2,036,354
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250	2,409	855
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	309	
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	465,812	2,035,499
57	II - OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	50,549	42,922
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	110	
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	6,351	7,555
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	2,817	
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	41,271	35,367
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)	268	417,981	1,993,432
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)	269	0	0
	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
68	I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	0	0
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		

684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	0	0
580	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektno utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvrjeđenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)	290	0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)	291	0	0
690, 691	L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	292		
590, 591	LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	293		35,146
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	659,976	394,976
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295	0	0
	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
721	1. Poreski rashodi perioda	296	99,338	74,939
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	560,638	320,037
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	0	0
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	23,535,648	22,868,195
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	22,875,672	22,473,219
724	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	275	331
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	275	332

III.10.2.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2021. i 2020. godinu (konsolidovani)

R.br.	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			2021	2020
1	2	3	4	5
1.	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
2.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)	501	26,232,821	26,966,955
3.	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	25,001,725	26,596,547
4.	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	15,817	75,529
5.	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	1,215,279	294,879
6.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	24,526,572	27,788,415
7.	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	21,728,847	24,362,245
8.	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1,993,085	2,460,326
9.	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	570,616	456,713
10.	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	156,149	
11.	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	77,875	509,131
12.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)	511	1,706,249	0
13.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)	512	0	821,460
14.	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
15.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	513	514,559	1,702,716
16.	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	508,783	
17.	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18.	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19.	4. Prilivi po osnovu kamata	517	5,776	
20.	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21.	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		1,702,716
22.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	520	0	0
23.	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
24.	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25.	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
26.	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	525	514,559	1,702,716
28.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	526	0	0
29.	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30.	I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	2,148,821	7,449,585
31.	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32.	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	2,090,070	7,449,585
33.	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
34.	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	58,751	
35.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	2,240,166	8,360,378
36.	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37.	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
38.	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	445,401	6,218,060
39.	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		34,600

40.	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
41.	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	1,794,765	2,107,718
42.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)	539	0	0
43.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	540	91,345	910,793
44.	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	28,896,201	36,119,256
45.	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	26,766,738	36,148,793
46.	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	543	2,129,463	0
47.	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544	0	29,537
48.	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	64,813	94,350
49.	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
50.	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
51.	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	2,194,276	64,813

*III.10.2.4 Upporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2021. i 2020. godinu (konsolidovani)*

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			2021	2020
1	2	3	4	5
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	7,513,488	7,582,497
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	10,416,831	1,908,563
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	2,162,688	575,926
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	4,469,898	4,786,462
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	3,016,514	3,280,617
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	162,390	162,806
601, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608	15,062,960	9,580,326
602, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	3,882,981	2,846,815
603, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611	1,653,246	6,886,891
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		322,638
611, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS	613	647,946	471,242

612, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	39,486	34,170
613, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	532,000	
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	191,898	298,321
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	163,617	84,914
652	v) Prihod od donacija	624		2,402
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	500	77,163
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628	27,781	133,842
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	2,409	855
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	3,832,678	5,850,188
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	509,239	574,745
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	903,121	
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	42,838	23,964
dio 525	Od toga: dnevnice	638	30,966	20,288
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	1,073,631	1,173,695
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640	192	872
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	393,159	451,996
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	204,757	72,053
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	354,106	508,454
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645	12,711	5,995
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	108,706	134,325
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	312,336	272,295
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650		99,856
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	52,156	6,620
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	24,426	11,696
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	18,562	26,850
553	g) Troškovi platnog prometa	655	96,255	64,398

554	d) Troškovi članarina	656	9,032	7,142
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	66,950	46,577
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	97,111	15,776
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	<b>660</b>		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	4,732,566	4,478,218
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	4,322,267	3,978,948
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	547,290	381,290
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	2,316,968	1,868,945
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	2,368,829	1,855,574
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	518,192	601,694



III.10.2.5 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2021. godinu (konsolidovani)

R.br.	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva								Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Stanje na dan 01.01.2020. god.	901	5,184,802			500	8,537,108	13,722,410		13,722,410	
2.	Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0	
3.	Efekte ispravke grešaka	903					-2,327	-2,327		-2,327	
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903)	904	5,184,802	0	0	500	8,534,781	13,720,083	0	13,720,083	
5.	Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						0		0	
6.	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0		0	
7.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0		0	
8.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					320,037	320,037		320,037	
9.	Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0		0	
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					2,107,718	2,107,718		2,107,718	
11.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	-5,102,739					-5,102,739		-5,102,739	
12.	Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	82,063	0	0	500	6,747,100	6,829,663	0	6,829,663	
13.	Efekte promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0	

*INTERLIGNUM d.o.o. Teslić*  
*Jedinstveni prospekt za II emisiju obveznica*

14.	Efekti ispravke grešaka	914						0		0
15.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914)	915	82,063	0	0	500	6,747,100	6,829,663	0	6,829,663
16.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						0		0
17.	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						0		0
18.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0		0
19.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					560,638	560,638		560,638
20.	Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921					1,794,766	1,794,766		1,794,766
22.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0		0
23.	Stanje na dan 31.12.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	82,063	0	0	500	5,512,972	5,595,535	0	5,595,535

III.10.2.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2020. godinu (konsolidovani)

R.br.	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
1.	1. Stanje na dan 01. 01. 2019. godine	901	5.184.802	2.897.896		500	5.958.764	14.041.962		14.041.962
2.	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
3.	3. Efekti ispravke grešaka	903					6.096	6.096		6.096
4.	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2019. godine (901 ± 902 ± 903)	904	5.184.802	2.897.896		500	5.964.860	14.048.058		14.048.058
5.	5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
6.	6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
7.	7. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
8.	8. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908								
9.	9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					249.114	249.114		249.114
10.	10. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					574.762	574.762		574.762
11.	11. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	5.131.939					-5.131.939		-5.131.939
12.	12. Stanje na dan 31. 12. 2019. godine / 01. 01. 2020. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	52.863	2.897.896		500	5.639.212	8.590.471		8.590.471
13.	13. Efekti promjena u računov. politikama	913								

*INTERLIGNUM d.o.o. Teslić*  
*Jedinstveni prospekt za II emisiju obveznica*

14.	13. Efekti ispravke grešaka	914					-2.327	-2.327	-2.327
15.	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2020. godine (912 ± 913 ± 914)	915	52.863	2.897.896		500	5.636.885	8.588.144	8.588.144
16.	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916							
17.	16. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917							
18.	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918							
19.	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					320.037	320.037	320.037
19.	19. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920							
20.	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921					2.107.718	2.107.718	2.107.718
21.	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	29.200					29.200	29.200
22.	22. Stanje na dan 31.12.2020. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	82.063	2.897.896		500	3.849.204	6.829.663	6.829.663

**Napomena:** Note uz finansijske izvještaje nalaze se u **prilogu broj 1** ovog dokumenta i sastavni su dio istog.

### III.10.8 Finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2022. godine

#### III.10.8.1 Izjava

Finansijski izvještaji Emitenta na dan 30.06.2022. godine nisu revidirani od strane ovlaštenog revizora.

#### III.10.8.2 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta na dan 30.06.2022. godine

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	30.06.2022.			2021
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	5	6	7	8
	AKTIVA					
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	11,828,838	2,956,879	8,871,959	8,922,534
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	49,480	43,459	6,021	6,506
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011,013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	49,480	43,459	6,021	6,506
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	5,995,054	2,913,420	3,081,634	3,131,724
020, dio 029	1. Zemljište	009	216,815		216,815	216,815
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2,250,714	287,228	1,963,486	1,969,576
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	3,089,869	2,538,524	551,345	578,357
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	292,918	87,668	205,250	207,721
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	144,738		144,738	159,255
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015				

04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016			
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017			
050, dio 059	1. Šume	018			
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019			
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020			
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021			
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022	5,784,304	5,784,304	5,784,304
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	350,000	350,000	350,000
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024			
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025	5,102,739	5,102,739	5,102,739
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026			
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027			
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028			
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029	5,102,739	5,102,739	5,102,739
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030	331,565	331,565	331,565
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031	331,565	331,565	331,565
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032			
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033			
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034			
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035			
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036	16,293,178	16,293,178	15,438,269
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	3,208,752	3,208,752	3,192,901
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	83,641	83,641	80,751
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039			
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040	137,674	137,674	108,822
130 do 139	4. Zalihe robe	041	2,924,610	2,924,610	2,938,442

140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				
150 do 159	6. Dati avansi	043	62,827		62,827	64,886
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044	13,084,426		13,084,426	12,245,368
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	12,319,029		12,319,029	9,887,448
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	1,515,381		1,515,381	
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	3,290,509		3,290,509	3,160,322
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	339,287		339,287	338,231
grupa 21 osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	6,331,191		6,331,191	5,598,232
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	842,661		842,661	790,663
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051				
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	315,900		315,900	110,900
	2.1 Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053	315,900		315,900	110,900
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055	315,900		315,900	110,900
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				
235 i 236	2.2 Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				
234, 239	2.3 Potraživanja po finansijskom lizingu	059				
214	2.4 Derivatna finansijska sredstva	060				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	406,779		406,779	2,194,126
240, dio 249	3.1 Gotovinski ekvivalenti	062				
241 do 249	3.2 Gotovina	063	406,779		406,779	2,194,126
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	21		21	10,195
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	42,697		42,697	42,699

	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066	28,122,016	2,956,879	25,165,137	24,360,803
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067				
	<b>PASIVA</b>					
	A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		4,662,272		5,447,502
30	I OSNOVNI KAPITAL (103+106+107+108+109)	102		5,000		5,000
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103				
	1.1 Akcijski kapital-obične akcije	104				
	1.2 Akcijski kapital –povlašćene (prioritetne) akcije	105				
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106				
304	3. Ulozi	107		5,000		5,000
305	4. Državni kapital	108				
309	5. Ostali osnovni kapital	109				
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111+112)	110				
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111				
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112				
320	III EMISIONA PREMIJA	113				
321	IV EMISIONI GUBITAK	114				
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		500		500
322	1. Zakonske rezerve	116		500		500
323	2. Statutarne rezerve	117				
329	3. Ostale rezerve	118				
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119				
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120				
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121				
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122				
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123				
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		4,656,772		5,442,002



340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125	4,416,673	4,892,072
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126	240,099	549,930
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132	10,688,034	10,961,968
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	10,688,034	10,961,968
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	4,664,259	4,961,968
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141	6,000,000	6,000,000
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	23,775	
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		
408	III. RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145		
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		

42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	9,814,831	7,951,333
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	3,038,813	2,292,491
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	3,038,813	2,292,491
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154		
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	6,292,987	5,005,454
430 i 436	2.1 Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	683,686	644,349
431	2.2 Dobavljači – povezana pravna lica	157	1,427,243	138,753
432, 433, 434	2.3 Dobavljači u zemlji	158	2,392,706	2,441,128
435	2.4 Dobavljači iz inostranstva	159	1,789,352	1,781,224
437, 439	2.5 Ostale obaveze iz poslovanja	160		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161		61,349
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	351,504	343,843
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	38,845	38,298
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	28,799	68,654
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinosi i druge dažbine	165	38,082	37,259
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	25,801	103,985
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169	25,165,137	24,360,803
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170		

III.10.8.3 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta na dan 30.06.2022. godine (neconsolidovani)

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
			30.06.2022.	30.06.2021.
1	2	3	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	11,917,973	11,429,643
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	10,880,101	10,383,747
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	1,271,241	1,193,511
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	9,573,055	9,013,061
604, dio 605	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	35,805	177,175
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	534,985	593,688
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	517,465	593,688
614, dio 615	v) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209	17,520	
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	442,891	397,692
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211	39,900	
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	126,803	50,962
624, dio 625	v) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213	276,188	346,730
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	28,852	27,854
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	31,144	26,662

	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	11,652,463	11,206,811
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220	9,821,592	9,451,108
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	421,168	500,000
513	3. Troškovi goriva i energije	222	179,168	96,197
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	513,343	458,931
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	482,296	421,339
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	31,047	37,592
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	427,652	457,352
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	108,460	98,319
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	108,460	98,319
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	108,460	98,319
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	148,319	119,165
555	8. Troškovi poreza	235	21,627	17,193
556	9. Troškovi doprinosa	236	11,134	8,546
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237	265,510	222,832
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	247,492	293,263
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242		
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	247,492	293,263
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	247,353	284,277
560, 561	1. Rashodi kamata	245	247,118	282,034
562	2. Negativne kursne razlike	246		
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		
569	4. Ostali finansijski rashodi	248	235	2,243
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249	265,649	231,818

	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	5,058	2,409
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		2,409
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		
676	7. Viškovi	258	4,908	
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259	150	
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260		
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	3,930	
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		
576	7. Manjkovi	268	2,028	
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	1,902	
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271	1,128	2,409
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		

68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenje nematerijalnih sredstava	288
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	289
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenje investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290

583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenje bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292		
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293		
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		
690 i 691	L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	301		
590 i 591	Lj. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	302		
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	12,170,523	11,725,315
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	11,903,746	11,491,088
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	266,777	234,227
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda	309	26,678	23,422
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		

722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		
	Nj. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	240,099	210,805
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		
726	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	84	86
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	84	86

#### III.10.8.4 Uporedni prikaz Bilansa tokova Emitenta na dan 30.06.2022. godine

POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS		
		30.06.2022.	30.06.2021.	
1	2	3	5	6
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	12,282,007	27,325,317
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	12,282,007	27,309,500
2.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		15,817
3.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		
4.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	13,355,850	25,619,087



1.	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	11,720,887	23,928,232
2.	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		
3.	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	247,117	570,616
4.	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510	481,234	886,215
5.	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511	106,096	156,149
6.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	800,516	77,875
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		1,706,230
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514	1,073,843	
B I	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b> Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		5,776
1.	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		
2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		
3.	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		
4.	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		
5.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		
6.	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		
7.	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
8.	Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		
9.	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
10.	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
11.	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
12.	Prilivi po osnovu kamata	527		5,776
13.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		
14.	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		
15.	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		44,800
1.	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		
2.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		

3.	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4.	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		
6.	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7.	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
8.	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9.	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		
10.	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		44,800
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		39,024
V I	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	311,826	2,702,404
1.	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
2.	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
3.	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	149,400	2,193,621
4.	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	162,426	508,783
5.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		
6.	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	1,025,330	2,240,166
1.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		
2.	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		
3.	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		445,401
4.	Odlivi po osnovu lizinga	555		
5.	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557	1,025,330	1,794,765
7.	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		462,238
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560	713,504	
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561	12,593,833	30,033,497

D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562	14,381,180	27,904,053
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		2,129,444
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564	1,787,347	
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	2,194,126	64,682
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	406,779	2,194,126

III.10.8.5 Uporedni prikaz Aneksa Izvještaj o ostalom rezultatu Emitenta na dan 30.06.2022. godine

Oznaka pozicije	POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
			2022	2021
1	2	3	4	5
A	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	240,099	210,805
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$ )	401		
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403		
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke 1.1. do 1.4	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408		
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		

Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU (±401±408)	415		
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	240,099	210,805
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

III.10.8.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 30.06.2022. godinu

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVIA										
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital – Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva za vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)	UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 1. 1. 2021. godine	901	5,000		500				6,712,977	6,718,477		6,718,477
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Efekti ispravki grešaka	903							-26,140	-26,140		-26,140
4. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 2021. godine (901 ± 902 ± 903)	904	5,000		500				6,686,837	6,692,337		6,692,337
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							543,035	543,035		543,035
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906										
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907							543,035	543,035		543,035
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908										
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909										
10. Objavljene dividende	910							1,794,765	1,794,765		1,794,765

*INTERLIGNUM d.o.o. Teslić*  
*Jedinstveni prospekt za II emisiju obveznica*

11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911						
12. Ostale promjene	912						
13. Stanje na dan 31. 12. 2021. / 1. 1. 2022. godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913	5,000	500	5,435,107	5,440,607	5,440,607	
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914						
15. Efekti ispravki grešaka	915			6,895	6,895	6,895	
16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 2022. godine (913 ± 914 ± 915)	916	5,000	500	5,442,002	5,447,502	5,447,502	
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917			240,099	240,099	240,099	
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918						
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919			240,099	240,099	240,099	
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920						
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921						
22. Objavljene dividende	922			1,025,329	1,025,329	1,025,329	
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923						
24. Ostale promjene	924						
25. Stanje na dan 31. 12. 20____. godine (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925	5,000	500	4,656,772	4,662,272	4,662,272	

### III.10.9 Izvještaj o obavljenoj reviziji

#### III.10.9.1 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emiententa za poslovnu 2021. godinu

**VLASNIKU I DIREKTORU DRUŠTVA  
„INTERLIGNUM“ D.O.O. TESLIĆ**

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

#### **Mišljenje**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Društva INTERLIGNUM d.o.o. Teslić (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2021. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembar 2021. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i važećim računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

#### **Osnova za mišljenje**

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Ustanovu u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

#### **Ključna pitanja revizije**

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cijelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

#### **Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava likvidirati Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlaštena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

### **Odgovornost revizora**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji.

Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva. Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Ustanove da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Ustanova prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.



- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

Banja Luka, 27.06.2022. godine

**Lužija Bojan**  
Direktor i ovlašćeni revizor  
Kontal doo,  
Cara Lazara 9a, Banja Luka

**Saša Bajić**  
Ovlašćeni revizor

*III.10.9.2 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emienta za poslovnu 2020. godinu*

## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Upravi D.o.o. "INTERLIGNUM" Teslić**

### **Mišljenje**

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Društva za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić (u daljem tekstu: Društvo) koji sadrže bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31.decembra 2020. godine, bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2020. godine, izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2020. godine i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za period od 01.01. do 31.12.2020. godine, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS).

### Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti, u skladu sa tim standardima, su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

### Ostale informacije

Pribavili smo sve ostale informacije do datuma izvještaja revizora i nismo identifikovali materijalno značajne pogrešne iskaze u ostalim informacijama. Rukovodstvo Društva je odgovorno za ostale informacije. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjerenje o njima.

**Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje i za finansijskie izvještaje**

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

### Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i

smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

U toku revizije, obavljene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed usljed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje ili greške je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblazjenje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke internih kontrola koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja o koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizorska pitanja. Opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

"BGD REVIZIJA" d.o.o. Banja Luka  
Branka Majstorovića br. 3.  
Drektor  
Đogatović Goran  
Banja Luka, 20. mart 2021. godine

**OVLAŠĆENI  
REVIZOR  
Marinković Nedeljko**

*III.10.9.3 Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za poslovnu 2021. godinu*

## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Vlasniku INTERLIGNUM d.o.o. Teslić**

### **Uzdržavanje od davanja mišljenja**

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja privrednog društva "INTERLIGNUM" d.o.o. Teslić ("Matično društvo") i njegovog zavisnog pravnog lica „Nova Borja a.d.” Teslić (zajedno u daljem tekstu "Grupa"), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine i konsolidovani bilans uspjeha, konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan.

Zbog efekta pitanja navedenih u pasusu Osnove za uzdržano mišljenje uzdržavamo se od davanja mišljenja o konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe na dan 31.12.2021. godine.

### **Osnove za uzdržano mišljenje**

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Tokom obavljanja revizije ustanovili smo da Grupa prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja nije pravilno izvršila eliminaciju investicije Matičnog društva u zavisna društva i dio sopstvenog kapitala zavisnog Društva koje pripada Matičnom društvu što nije u skladu sa zahtjevima MSFI 10 "Konsolidovani finansijski izvještaji". Takođe, Grupa nije prema zahtjevima MSFI 10 "Konsolidovani finansijski izvještaji" uskladila računovodstvene politike zavisnih društava sa onima koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima, i shodno tome nije izvršila potrebne korekcije prilikom pripreme konsolidovanih finansijskih

izvještaja kako bi se obezbjedila usaglašenost sa računovodstvenim politikama Grupe. Na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od navedenog standarda na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe za 2021. godinu.

Grupa nije pripremila napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje koje se zahtijevaju računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Saglasno navedenom, korisnici priloženih finansijskih izvještaja Grupe su uskraćeni za određene informacije iz napomena uz konsolidovane finansijske izvještaje Grupe za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo se mogli uvjeriti u dodatne potencijalne efekte nepotpunog i neadekvatnog objelodanjivanja u konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe.

Zbog ograničenja obima revizije koje se odnosi na reviziju zaliha, datih avansa i potraživanja na dan kod zavisnog Društva nismo se mogli uvjeriti u adekvatnost vrednovanja istih.

### **Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za konsolidovane finansijske izvještaje**

Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Grupu ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Grupe.

### **Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovanih finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji.

Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u konsolidovanim finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Grupe.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u konsolidovanim finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja konsolidovanih finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj

mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

**Lužija Bojan**  
**Direktor i ovlašćeni revizor**  
**Kontal doo,**  
**Cara Lazara 9a, Banja Luka**

**Saša Bajić**  
**Ovlašćeni revizor**

*III.10.9.4 Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za poslovnu 2020. godinu*

### **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA** **Vlasniku „INTERLIGNUM“ d.o.o. Teslić**

#### **Mišljenje sa rezervom**

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja privrednog društva

“INTERLIGNUM” d.o.o. Teslić (“Matično društvo”) i njegovog zavisnog pravnog lica (zajedno u daljem tekstu “Grupa”), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i konsolidovani bilans uspjeha, konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Grupe na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

#### **Osnova za mišljenje sa rezervom**

Tokom obavljanja revizije ustanovili smo da Grupa prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja nije pravilno izvršila eliminaciju investicije Matičnog društva u zavisno društvo i dio sopstvenog kapitala zavisnog Društva koje pripada Matičnom društvu što nije u skladu sa zahtjevima MSFI 10 “Konsolidovani finansijski izvještaji”. Takođe, Grupa nije prema zahtjevima MSFI 10 “Konsolidovani finansijski izvještaji” uskladila računovodstvene politike zavisnog društava sa onima koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima, i shodno tome nije izvršila potrebne korekcije prilikom pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja kako bi se obezbjedila usaglašenost sa računovodstvenim politikama Grupe. Na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od navedenog standarda na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe za 2020. godinu.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o

računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (*IESBA Kodeks*), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

### **Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za konsolidovane finansijske izvještaje**

Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Grupu ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Grupe.

### **Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovanih finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji.

Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u konsolidovanim finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.



- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Grupe.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u konsolidovanim finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja konsolidovanih finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

**Vračar Mićo**  
Direktor

**Lužija Bojan**  
Ovlašćeni revizor

### III.10.10 Sudski i arbitražni postupci

Emitent je u svojstvu tužioca, vodi: 7 parničnih postupaka ukupne vrijednosti 58.853,72 KM i 4 izvršna postupka u vrijednosti 14.291,63 KM. Protiv Emitenta vodi se 6 parničnih postupaka u vrijednosti 57.130,90 KM.

Navedeni sporovi nisu velike vrijednosti i eventualni negativni ishod u sudskim sporovima neće značajno uticati na poslovanje Emitenta.

### III.10.11 Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

## III.11 DODATNE INFORMACIJE

Osnovni kapital Emitenta iznosi 5.000 KM i u cijelosti je uplaćen.

Osnivanje Društva je upisano u sudski registar, u registarski uložak broj 1-4574-00, Rješenjem Osnovnog suda u Doboju pod oznakom i brojem upisnika U/I-697/2002 od 05.11.2002. godine.

Cilj i svrha osnivanja društva je obavljanje registrovanih djelatnosti i ostvarivanje dobiti.

Podaci o Emitentu, djelatnostima koje obavlja i kapitalu mogu se naći u Statutu Emitenta (članovi 1,2 i 3), koji je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, a prilikom uvrštenja obveznica iz druge emisije na Slobodno tržište Banjalučke berze, isti će biti objavljen i na sajtu Banjalučke berze ([www.blberza.com](http://www.blberza.com)).

## III.12 ZNAČAJNI UGOVORI

Emitent nema zaključene ugovore izvan redovne djelatnosti koji bi mogli uticati na sposobnost Emitenta da izmiruje obaveze proistekle iz ove emisije obveznica.

## III.13 DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID

U periodu važenja ovog Prospekta u prostorijama Emitenta dostupni su sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čije je bilo koji dio uključen u dokument o registraciji ili na koji se dokument o registraciji poziva.

Navedeni dokumenti su dostupni i na sajtu Emitenta [www.interlignum.net](http://www.interlignum.net) Prospekt druge emisije obveznica sa svim priložima i sastavnim dijelovima objavljen je na internet stranicama: Emitenta, Agenta emisije ([www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com)), Banjalučke berze: ([www.blberza.com](http://www.blberza.com)), Platnog agenta: ([www.crhovrs.org](http://www.crhovrs.org)). Prospekt druge emisije obvezica biće dostupan na navedenim internet stranicama najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

## IV. OBAVJEŠTENJE O DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

### IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE

#### IV.1.1 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava emisijom obveznica za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

#### IV.1.2 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Sredstva pribavljena putem druge emisije obveznica u iznosu od 2.000.000,00 KM korišće se za:

- Nabavku obrtnih sredstava 1.000.000,00 KM
- Plaćanje obaveza prema dobavljačima 1.000.000,00 KM

Očekivani efekti su povećanje likvidnosti i finansijska konsolidacija Emitenta, koji će se manifestovati kroz jačanje pozicije Emitenta na tržištu.

Procjenjuje se da ukupni troškovi druge emisije obveznica neće premašiti 1.20% od ukupne nominalne vrijednosti emisije.

U narednoj tabeli dat je pregled najznačajnijih troškova u postupku emisije:

<u>Osnov troška</u>	<u>Iznos u KM</u>
Usluge agenta druge emisije obveznica	6.000,00
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti RS	3.000,00
Usluge ovlašćenih procjenitelja za izvršene procjene	2.000,00
Troškovi platnog agenta (cca)	10.000,00
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500,00
<b>UKUPNO</b>	<b>21.500,00</b>

## IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

### IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Vrsta hartije od vrijednosti: dugoročne korporativne obveznice, ISIN kod: \_\_\_\_\_

Nakon registracije druge emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti, iste će dobiti sljedeću oznaku CFI koda:

D – dužnički instrument,

B – obveznice,

F – fiksna stopa (sve rate kamate su poznate pri emitovanju i ostaju konstantne za cijelo vrijeme trajanja HOV),

S – Obezbjedene (obezbjedena založnim pravom na određenoj imovini kako bi se obezbijedila obaveza, npr. hipoteka),

B- Isplata kroz amortizacioni plan sa kupovnom opcijom,

R – glase na ime.

### IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje obveznice na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/22 i 63/22),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 99/21, 14/22 i 81/22).

### IV.2.3 Karakteristike hartija od vrijednosti

Obveznice ove emisije će biti slobodno prenosive, dugoročne, dužničke hartije od vrijednosti koje se izdaju, odnosno nude u obliku dematerijalizovanog finansijskog instrumenta i registruju u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti na ime zakonitog imaoaca.

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka vodi evidenciju o vlasništvu hartija od vrijednosti.

Količina hartija koje se emituju: **20.000**

Pojedinačna nominalna vrijednost hartija: **100,00 KM**

Nominalna vrijednost emisije hartija od vrijednosti: **2.000.000,00 KM**

Kamatna stopa: **6.00 % na godišnjem nivou**

Način isplate: **jednaki mjesečni anuiteti**

Valuta emisije: **Konvertibilna marka (KM/BAM)**

Valutna klauzula: **Evro**

Obveznice ove emisije predstavljaju direktnu, безусловnu i obezbjeđenu obavezu Emitenta, koja je jednaka i međusobno ravnopravna sa svim ostalim sadašnjim i budućim obavezama Emitenta, osim obaveza koje mogu imati prvenstvo u odnosu na njih u skladu sa imperativnim propisima.

Ne postoje ugovorne klauzule koje bi uticale na položaj ili subordinirale hartije od vrijednosti iz ove ponude, u odnosu na sve sadašnje ili buduće obaveze Emitenta.

#### IV.2.4 Prava koja proizilaze iz hartije od vrijednosti, uključujući i moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

Obveznice iz druge emisije daju pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamate u skladu sa planom otplate. Vlasnici obveznica takođe imaju pravo na zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom kamata ili glavnice, kao i pravo raspolaganja obveznicama, uključujući i uspostavljanje založnog prava/hipoteke.

#### IV.2.5 Prijevremeni otkup obveznica

Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice javnom ponudom (prijevremeni otkup) po bilo kojoj cijeni. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici.

#### IV.2.6 Uslovi emisije

Obveznice se emituju sa rokom dospjeća od 5 (pet) godina, uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 6,00%. Kamata se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se jednom mjesečno zajedno sa pripadajućim dijelom glavnice. Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena sa učestalošću isplate kamate po dospjelim anuitetima iz obveznica. Obzirom da anuiteti dospjevaju mjesečno, tj. dvanaest puta godišnje na naplatu, kamate će se isplaćivati na mjesečnom nivou, a kamatna stopa obveznica iznosi 0,5000% na mjesečnom nivou (na neotplaćeni dio glavnice).

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta – Centralni registar za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje br 1, 78 000 Banja Luka (dalje: "Platni agent"), uplatom na račun za posebnu namjenu Platnog agenta.

Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 5 (pet) dana od dana dospjeća anuiteta, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu

namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.

Ukoliko je rok plaćanja (dan isplate) anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH. Ukoliko je rok plaćanja neradni dan u jednoj od navedenih institucija, uplata na račun za posebnu namjenu će se vršiti prvi radni dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta.

Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Platnog agenta Emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.

U slučaju kašnjenja isplate glavnice i pripadajuće kamate Emitent je obavezan da plati zakonsku zateznu kamatu na dospjeli dug (glavnica+redovna kamata, bez dospjele zatezne kamate), počev od dana isteka prethodno navedenog roka pa do dana stvarne isplate platnom agentu.

$K$  Ukupan dospjeli Dug (glavnica + kamata) \* % zatezne kamate \* (broj dana kašnjenja/ stvarni broj dana u godini).

Potraživanja po osnovu isplate kamate i glavnice zastarjevaju tri (3) godine od dana dospijeca svake pojedinačne isplate kamate i glavnice u skladu sa članom 372. Zakona o obligacionim odnosima.

#### IV.2.7 Obezbjedenje plaćanja obaveza proisteklih iz druge emisije

##### IV.2.7.1 Mjenice emitenta

U cilju obezbjeđivanja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije Emitent je izdao 60 (šezdeset) mjenica i mjenično ovlašćenje, koje je predao Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u skladu sa Procedurama o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-13412/20 od 11.09.2020. godine i izmjenama i dopunama Procedura o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-513/23 od 13.01.2023. godine.

U slučaju kašnjenja Emitenta sa isplatom anuiteta, Centralni registar je ovlašćen da, u ime i za račun vlasnika obveznica, neopozivo, bezuslovno, bez protesta i bez troškova popuni i kompletira sadržinu mjenice i sve druge neophodne elemente na svakoj mjenici, te da izvrši naplatu sa svih računa Emitenta kod poslovnih banaka na poseban račun sa kojeg će se naplaćena sredstva anuiteta u ugovorenom roku doznačiti vlasnicima obveznica.

Emitent ima zaključen Ugovor sa Centralnim registrom o obavljanju poslova platnog agenta za obveznice druge emisije Emitenta, pod odložnim uslovom (odložni uslov podrazumijeva da su prospektom za emisiju obveznica vlasnici obveznica u cijelosti upoznati sa pravima i obavezama Centralnog registra i načinom izvršavanja poslova platnog agenta), kojim su

regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije i isplate sa računa za posebne namjene i način polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom.

U slučaju nenastupanja odložnog uslova Centralni registar će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključeni Ugovor nije stupio na snagu.

Centralni registar će otvoriti račun za posebnu namjenu preko kojeg se vrše uplate od strane Emitenta i isplate prema vlasnicima obveznica iz Izvještaja. Emitent je obavezan da obavijesti Centralni registar bez odlaganja o promjeni glavnog računa.

Na osnovu podataka unesenih u Registar položenih (primljenih) blanko mjenica bez protesta i garancija Centralni registar je izdao potvrdu o položenim mjenicama u Centralnom registru, broj: 01-1207/23 od dana 26.01.2023. godine. Položene mjenice predstavljaju instrument obezbjeđenja plaćanja anuiteta iz druge emisije obveznica Emitenta.

Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi 5 (pet) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra od strane Emitenta.

Emitent je danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica iz Izvještaja.

U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u roku koji je definisan tačkom IV.2.6. ovog Prospekta i to u cjelokupnom iznosu u skladu sa Izvještajem Centralnog registra, što Centralni registar utvrđuje izvodom sa računa za posebnu namjenu, Centralni registar je obavezan da u zakonskom roku pokrene mjenični postupak direktno pred bankom. Objektivne okolnosti na koje bi se Emitent se mogao pozivati na neispunjenje obaveze nemaju uticaja na ovo ovlašćenje Centralnog registra.

Isplata anuiteta smatra se ispunjenom samo ako je Emitent obavezu izvršio preko računa za posebnu namjenu Centralnog registra.

Centralni registar nije nadležan za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate, niti je ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima. U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta u sudskim izvršnim postupcima, a u cilju izbjegavanja zastarjelosti mjenice, Emitent se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasnicima obveznica iz Izvještaja, uz potvrdu Centralnog registra o dospjelim novčanim potraživanjima prema Emitentu predmetnih obveznica, koju Centralni registar izdaje u skladu sa svojim opštim aktima.

U slučaju pokretanja mjeničnog postupka, ukoliko se priliv sredstava na račun za posebnu namjenu Centralnog registra ostvaruje parcijalno u više pojedinačnih uplata do namirenja cijelog novčanog iznosa iz anuiteta, zakonska zatezna kamata teče od datuma koji je utvrđen



kao dan plaćanja dospjelog anuiteta do datuma svake pojedinačne uplate na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.

U slučaju pokretanja mjeničnog postupka i naplate vrijednosti anuiteta u više pojedinačnih uplata, Centralni registar vrši vlasnicima iz Izvještaja isplate naplaćenih iznosa dva puta sedmično.

Centralni registar je odgovoran vlasnicima obveznica iz Izvještaja do visine sredstava naplaćenih od Emitenta.

#### *IV.2.7.2 Garancija izdata od strane Garantnog fonda RS a.d. Banja Luka*

Garant dijela glavnice druge emisije obveznica Emitenta je Garantni Fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa ukupnim iznosom garancije glavnice do maksimalno 1.200.000,00 KM što predstavlja zbir pojedinačnih garancija za 60% vrijednosti glavnice svakog mjesečnog anuiteta.

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka garantovaće 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta. Ukupan iznos garancije iznosi maksimalno 1.200.000,00 KM i umanjuje se srazmjerno iznosu ispunjenih garantovanih obaveza Emitenta, dok će se ograničenje od 60% garantovane glavnice druge emisije obveznica primjenjivati na preostali iznos duga po osnovu glavnice.

Garantni fond Republike Srpske će izdati 60 (šezdeset) pojedinačnih garancija za svaki anuitet, u iznosu od 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta, u korist platnog agenta, do ukupnog iznosa od maksimalno 1.200.000,00 KM, koje će predati Centralnom registru, u skladu sa Procedurama o korišćenju mjenica Emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti ("Procedure"), usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-13412/20 od 11.09.2020. godine i izmjenama i dopunama Procedura o korišćenju mjenica emitenta i garancije Garantnog fonda u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti br. UO-513/23 od 13.01.2023. godine.

Nakon sačinjenog izvještaja od strane agenta emisije i bankarske potvrde o iznosu uplaćenih sredstava na privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu prodaje obveznica, a prije dobijanja rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o uspješnosti druge emisije obveznica, Garant emisije deponovaće 60 (šezdeset) garancija u korist Centralnog registra.

Garant ima zaključen Ugovor sa Centralnim registrom o obavljanju poslova platnog agenta za obveznice druge emisije Emitenta, pod odložnim uslovom (odložni uslov podrazumijeva da su prospektom za emisiju obveznica vlasnici obveznica u cijelosti upoznati sa pravima i obavezama Centralnog registra i načinom izvršavanja poslova platnog agenta), kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije i isplate sa računa za posebne namjene i način polaganja garancija i provođenja postupka aktiviranja garancije pred Garantnim fondom.

U slučaju nenastupanja odložnog uslova Centralni registar će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključen Ugovor nije stupio na snagu.

Na osnovu podataka unesenih u Registar položenih (primljenih) blanko mjenica bez protesta i garancija Centralni registar je izdao potvrdu o zaključenom ugovoru o obavljanju poslova platnog agenta kojom se Garantni fond obavezao na polaganje garancija u Centralnom registru broj 01-1208/23 dana 26.01.2023.godine. Položene garancije predstavljaju instrument obezbjeđenja plaćanja anuiteta iz druge emisije obveznica Emitenta.

U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u roku koji je definisan tačkom IV.2.6. ovog Prospekta i to u cjelokupnom iznosu u skladu sa Izvještajem Centralnog registra, niti se putem mjeničnog postupka prikupi cjelokupan iznos za isplatu anuiteta, Centralni registar pokreće postupak aktiviranja garancije na način da garanciju prezentuje Garantnom fondu u skladu sa procedurom navedenom u samoj garanciji 7. (sedmog) kalendarskog dana od dana pokretanja mjeničnog postupka, odnosno prvog narednog radnog dana Centralnog registra ako je 7. (sedmi) dan neradni dan u Centralnom registru. Rok za uplatu po garanciji je 2 (dva) radna dana od dana aktiviranja garancije. Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra od strane Garanta.

Garancija se aktivira na iznos koji do datuma aktiviranja nije uplaćen na račun za posebnu namjenu, a najviše do iznosa 60% glavnice dospjelog anuiteta.

U slučaju da je od momenta aktiviranja garancije na računu za posebne namjene ostvaren novi priliv po osnovu mjeničnog postupka, i da je time ukupan naplaćeni iznos prešao ukupan iznos anuiteta, Centralni registar višak sredstava vraća na račun Emitenta, a mjenični postupak obustavlja. Mjenični postupak se obustavlja u svakom slučaju kada ukupni naplaćeni iznos dosegne iznos dospjelog anuiteta. Obaveza Garanta se smatra ispunjenom samo ako je izvršena preko računa za posebnu namjenu Centralnog registra.

Centralni registar je odgovoran vlasnicima obveznica iz Izvještaja do visine sredstava naplaćenih od Emitenta i Garanta.

#### *IV.2.7.3 Upis založnog prava prvog reda*

U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza proisteklih iz druge emisije obveznica Emitenta, upisaće se založno pravo prvog reda na opremom/osnovnim sredstvima u vlasništvu Emitenta:

- Sušara za sušenje piljevine sa pratećim elementima, inventarni broj: 373, godina proizvodnje: 2016., ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca novembar 2022. godine, 980.000,00 KM.
- Sušara, Tip: HIGH-VAC B – 40/19, inventarni broj: 375, godina proizvodnje: 2017, ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca oktobra 2022. godine, 1.600.000,00 KM.
- Sušara, Tip: HIGH-VAC B – 40/19 inventarni broj: 376, godina proizvodnje: 2018, ukupne vrijednosti, prema procjeni ovlašćenog procjenitelja Mr Gorana Koričića, dipl.ing.maš. iz mjeseca oktobra 2022. godine, 1.700.000,00 KM.

Procjene vrijednosti opreme nalaze se u Prilogu broj 2 Jedinstvenog prospekta.

#### IV.2.8 Način i metode amortizacije i vremenski raspored plaćanja

U nastavku slijedi preliminarni amortizacioni plan emisije obveznica, koji se zasniva na pretpostavci da će se realizovati cjelokupni planirani iznos emisije. U slučaju da se emisija obveznica ne realizuje u cjelosti, naknadno će se prilagoditi amortizacioni plan.

Kao datum registracije emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti projektovan je 01.02.2023. godine.

Br. rate	Datum dospjeća	Broj obveznica	Kamata	Iznos kamate	Vrijednosti kupona	Anuitet	Isplata glavnice	Neotplaćeni iznos glavnice	Pool factor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.3.2023	20,000	0.500%	10,000.00	0.50000	38,665.60	28,665.60	2,000,000.00	1.0000
2	1.4.2023	20,000	0.500%	9,856.67	0.49283	38,665.60	28,808.93	1,971,334.40	0.9857
3	1.5.2023	20,000	0.500%	9,712.63	0.48563	38,665.60	28,952.98	1,942,525.47	0.9713
4	1.6.2023	20,000	0.500%	9,567.86	0.47839	38,665.60	29,097.74	1,913,572.49	0.9568
5	1.7.2023	20,000	0.500%	9,422.37	0.47112	38,665.60	29,243.23	1,884,474.75	0.9422
6	1.8.2023	20,000	0.500%	9,276.16	0.46381	38,665.60	29,389.45	1,855,231.52	0.9276
7	1.9.2023	20,000	0.500%	9,129.21	0.45646	38,665.60	29,536.39	1,825,842.07	0.9129
8	1.10.2023	20,000	0.500%	8,981.53	0.44908	38,665.60	29,684.07	1,796,305.68	0.8982
9	1.11.2023	20,000	0.500%	8,833.11	0.44166	38,665.60	29,832.50	1,766,621.61	0.8833
10	1.12.2023	20,000	0.500%	8,683.95	0.43420	38,665.60	29,981.66	1,736,789.11	0.8684
11	1.1.2024	20,000	0.500%	8,534.04	0.42670	38,665.60	30,131.57	1,706,807.45	0.8534
12	1.2.2024	20,000	0.500%	8,383.38	0.41917	38,665.60	30,282.22	1,676,675.89	0.8383
13	1.3.2024	20,000	0.500%	8,231.97	0.41160	38,665.60	30,433.63	1,646,393.67	0.8232
14	1.4.2024	20,000	0.500%	8,079.80	0.40399	38,665.60	30,585.80	1,615,960.03	0.8080
15	1.5.2024	20,000	0.500%	7,926.87	0.39634	38,665.60	30,738.73	1,585,374.23	0.7927
16	1.6.2024	20,000	0.500%	7,773.18	0.38866	38,665.60	30,892.43	1,554,635.50	0.7773
17	1.7.2024	20,000	0.500%	7,618.72	0.38094	38,665.60	31,046.89	1,523,743.07	0.7619
18	1.8.2024	20,000	0.500%	7,463.48	0.37317	38,665.60	31,202.12	1,492,696.18	0.7463
19	1.9.2024	20,000	0.500%	7,307.47	0.36537	38,665.60	31,358.13	1,461,494.06	0.7307
20	1.10.2024	20,000	0.500%	7,150.68	0.35753	38,665.60	31,514.92	1,430,135.93	0.7151
21	1.11.2024	20,000	0.500%	6,993.11	0.34966	38,665.60	31,672.50	1,398,621.00	0.6993
22	1.12.2024	20,000	0.500%	6,834.74	0.34174	38,665.60	31,830.86	1,366,948.51	0.6835
23	1.1.2025	20,000	0.500%	6,675.59	0.33378	38,665.60	31,990.01	1,335,117.65	0.6676
24	1.2.2025	20,000	0.500%	6,515.64	0.32578	38,665.60	32,149.96	1,303,127.63	0.6516
25	1.3.2025	20,000	0.500%	6,354.89	0.31774	38,665.60	32,310.71	1,270,977.67	0.6355
26	1.4.2025	20,000	0.500%	6,193.33	0.30967	38,665.60	32,472.27	1,238,666.95	0.6193
27	1.5.2025	20,000	0.500%	6,030.97	0.30155	38,665.60	32,634.63	1,206,194.68	0.6031
28	1.6.2025	20,000	0.500%	5,867.80	0.29339	38,665.60	32,797.80	1,173,560.05	0.5868
29	1.7.2025	20,000	0.500%	5,703.81	0.28519	38,665.60	32,961.79	1,140,762.25	0.5704
30	1.8.2025	20,000	0.500%	5,539.00	0.27695	38,665.60	33,126.60	1,107,800.46	0.5539
31	1.9.2025	20,000	0.500%	5,373.37	0.26867	38,665.60	33,292.23	1,074,673.86	0.5373
32	1.10.2025	20,000	0.500%	5,206.91	0.26035	38,665.60	33,458.69	1,041,381.62	0.5207
33	1.11.2025	20,000	0.500%	5,039.61	0.25198	38,665.60	33,625.99	1,007,922.93	0.5040
34	1.12.2025	20,000	0.500%	4,871.48	0.24357	38,665.60	33,794.12	974,296.94	0.4871
35	1.1.2026	20,000	0.500%	4,702.51	0.23513	38,665.60	33,963.09	940,502.82	0.4703
36	1.2.2026	20,000	0.500%	4,532.70	0.22663	38,665.60	34,132.90	906,539.73	0.4533
37	1.3.2026	20,000	0.500%	4,362.03	0.21810	38,665.60	34,303.57	872,406.83	0.4362
38	1.4.2026	20,000	0.500%	4,190.52	0.20953	38,665.60	34,475.09	838,103.26	0.4191

39	1.5.2026	20,000	0.500%	4,018.14	0.20091	38,665.60	34,647.46	803,628.17	0.4018
40	1.6.2026	20,000	0.500%	3,844.90	0.19225	38,665.60	34,820.70	768,980.71	0.3845
41	1.7.2026	20,000	0.500%	3,670.80	0.18354	38,665.60	34,994.80	734,160.01	0.3671
42	1.8.2026	20,000	0.500%	3,495.83	0.17479	38,665.60	35,169.78	699,165.21	0.3496
43	1.9.2026	20,000	0.500%	3,319.98	0.16600	38,665.60	35,345.63	663,995.43	0.3320
44	1.10.2026	20,000	0.500%	3,143.25	0.15716	38,665.60	35,522.35	628,649.81	0.3143
45	1.11.2026	20,000	0.500%	2,965.64	0.14828	38,665.60	35,699.97	593,127.45	0.2966
46	1.12.2026	20,000	0.500%	2,787.14	0.13936	38,665.60	35,878.47	557,427.49	0.2787
47	1.1.2027	20,000	0.500%	2,607.75	0.13039	38,665.60	36,057.86	521,549.02	0.2608
48	1.2.2027	20,000	0.500%	2,427.46	0.12137	38,665.60	36,238.15	485,491.16	0.2427
49	1.3.2027	20,000	0.500%	2,246.27	0.11231	38,665.60	36,419.34	449,253.02	0.2246
50	1.4.2027	20,000	0.500%	2,064.17	0.10321	38,665.60	36,601.43	412,833.68	0.2064
51	1.5.2027	20,000	0.500%	1,881.16	0.09406	38,665.60	36,784.44	376,232.24	0.1881
52	1.6.2027	20,000	0.500%	1,697.24	0.08486	38,665.60	36,968.36	339,447.80	0.1697
53	1.7.2027	20,000	0.500%	1,512.40	0.07562	38,665.60	37,153.21	302,479.44	0.1512
54	1.8.2027	20,000	0.500%	1,326.63	0.06633	38,665.60	37,338.97	265,326.23	0.1327
55	1.9.2027	20,000	0.500%	1,139.94	0.05700	38,665.60	37,525.67	227,987.26	0.1140
56	1.10.2027	20,000	0.500%	952.31	0.04762	38,665.60	37,713.30	190,461.59	0.0952
57	1.11.2027	20,000	0.500%	763.74	0.03819	38,665.60	37,901.86	152,748.30	0.0764
58	1.12.2027	20,000	0.500%	574.23	0.02871	38,665.60	38,091.37	114,846.44	0.0574
59	1.1.2028	20,000	0.500%	383.78	0.01919	38,665.60	38,281.83	76,755.06	0.0384
60	1.2.2028	20,000	0.500%	192.37	0.00962	38,665.60	38,473.24	38,473.24	0.0192
UKUPNO				319,936.18		2,319,936.18	2,000,000.00		

#### IV.2.9 Podaci o prinosu i metode izračunavanja prinosa

Prinos do dospijea označava diskontnu stopu koja izjednačava kupovnu cijenu obveznice sa sadašnjom vrijednošću svih očekivanih novčanih tokova. On može biti interpretiran kao složena stopa

prinosa u toku životnog vijeka obveznice pod pretpostavkom da svi kuponi mogu biti reinvestirani po kamatnoj stopi jednakoj prinosu do dospijea obveznice. Ovaj prinos je moguće iskazati matematički na sljedeći način:

$$PV = C/(1+y) + C/(1+y)^2 + C/(1+y)^3 + \dots + C/(1+y)^n$$

- PV označava sadašnju vrijednost obveznice u apsolutnom iznosu (uključujući i pripadajuću
- kamatu na dan vrednovanja),
- y označava prinos do dospijea (iskazan na godišnjem nivou ukoliko su isplate anuiteta jedanput na godišnjem nivou),
- C kupon od obveznice u apsolutnom iznosu,
- n broj perioda do dospijea obveznice.

Ukoliko otplatni plan predviđa isplatu anuiteta na polugodišnjem, kvartalnom, mjesečnom ili nekom drugom nivou, dobijeni prinos do dospijea mora biti pomnožen sa predviđenim brojem isplata u toku jedne godine u svrhu iskazivanja prinosa do dospijea na godišnjem nivou. U trenutku emitovanja obveznica prinos do dospijea je jednak nominalnoj (kuponskoj) kamatnoj stopi.

#### IV.2.10 Načini na koji su zastupljeni vlasnici obveznica

Ne postoji zakonski osnov za organizovanje skupštine imalaca obveznica.

#### IV.2.11 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum izdavanja i izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih će hartije od vrijednosti biti emitovane

Na datum izrade ovog Prospekta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

#### IV.2.12 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja u vezi slobodne prenosivosti obveznica iz ove emisije.

#### IV.2.13 Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti

**Poreski propisi država investitora i države u kojoj je emitent osnovan (Republika Srpska) mogu imati uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.**

Shodno **Zakonu o porezu na dohodak** prihod od kamata na dužničke hartije od vrijednosti se uključuje u poresku osnovicu, realizovani dobiti i gubici pri prodaji dužničkih hartija od vrijednosti takođe se uključuju u obračun poreske osnovice i mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima i gubicima ostvarenim prodajom drugih oblika investicione imovine. Stopa poreza na dohodak iznosi 10%.

U članu 7. stav 2. **Zakona o porezu na dobit** u Republici Srpskoj navedeno je da se samo prihodi u obliku kamate na hartije od vrijednosti koje izda Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu ne uključuju u obračun poreske osnovice. Stopa poreza na dohodak iznosi 10%.

Prema članu 24. Zakona o porezu na dobit i kapitalni dobiti i gubici ostvareni pri prodaji investicione imovine koji nastanu u toku poreske godine priznaju se prilikom utvrđivanja poreske osnovice.

### IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE

IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude

IV.3.2 Uslovi koji se primjenjuju na emisiju

Drugom emisijom obveznica Emitent emituje ukupno 20.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.000.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 6.00 % na godišnjem nivou, a obračunava se na mjesečnom nivou.

Druga emisija obveznica smatraće se uspješnom ukoliko se uplati i upiše minimalno 60% ponuđenih obveznica, odnosno minimalno 12.000 obveznica.

Rok dospjeća emisije je 5 godina, odnosno 60 jednakih mjesečnih anuiteta.

IV.3.3 Period trajanja ponude i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu

Upis i uplata obveznica traju 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu objavljenom u dnevnim novinama i na internet stranici Banjalučke berze.

Upis se vrši na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za kupovinu obveznica na namjeski račun Emitenta broj 555-09000603672-44 otvoren kod Nove banke AD Banja Luka. Sredstvo plaćanja obveznica je novac, konvertibilne marke (KM).

Ukoliko se u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu obveznica, ne bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu, upis obveznica se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene investitorima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu obveznica upišu i uplate sve ponuđene obveznice, Emitent završava javnu ponudu. Takođe, Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica kao i na prekid emisije prije isteka roka predviđenog za njihov upis i uplatu.

Jedinstveni prospekt sa pratećim priložima besplatno je dostupan u prostorijama i na internet stranici Emitenta ([www.interlignum.net](http://www.interlignum.net)), te na Internet stranicama Agenta emisije: ([www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com)), Platnog agenta: ([www.crhovrs.org](http://www.crhovrs.org)) i Banjalučke berze: ([www.blberza.com](http://www.blberza.com)) najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

#### IV.3.4 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanih hartija od vrijednosti.

#### IV.3.5 Podaci o najmanjem i//ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Jedan investitor može upisati i uplatiti minimalno 1 (jednu), a maksimalno 20.000 (dvadesethiljada) obveznica.

#### IV.3.6 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti

Upis i uplata obveznica vrši se na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Upis i uplata vrše se istovremeno, i trajaće 30 dana.

Po proglašenju uspješnosti emisije obveznica i upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev Novoj Banci za transfer sredstava sa privremenog namjenskog računa na račun Emitenta.

Emitent će, u roku od 15 dana od dana upisa emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijeti zahtjev Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za registraciju obveznica iz predmetne emisije i njihov prenos na vlasničke račune investitora/vlasnika obveznica.

#### IV.3.7 Način i datum javne objave rezultata

U roku od sedam dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se emisija obveznica proglašava uspješnom i upisuje u Registar emitenata, biće objavljeni rezultati javne ponude na internet stranici Emitenta, Agenta emisije i Banjalučke berze.

#### IV.3.8 Pravo preče kupovine hartija od vrijednosti, prenosivosti prava i postupak u slučaju neostvarenih prava upisa

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i vrši se bez prava preče kupovine.

#### IV.3.9 Plan distribucije i dodjele

##### IV.3.9.1 Kategorije potencijalnih investitora kojima se nude hartije od vrijednosti

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima.

##### IV.3.9.2 Postupak obavještanja investitora o količini dodjeljivanih hartija od vrijednosti

Po realizaciji upisa i uplate obveznica investitori/vlasnici obveznica će dobiti obavještenje o broju upisanih/uplaćenih obveznica od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa obveznica na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici obveznica će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju obveznica na svom vlasničkom računu.

#### IV.3.10 Određivanje cijene

Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice iznosi 100,00 KM po jednoj obveznici.

Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica. Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na njihovim zvaničnim internet stranicama, a na koje je Komisija za hartije od vrijednosti RS dala saglasnost.

Informacije o porezima date su u tački IV.2.13. Obavještenja o dužničkim hartijama od vrijednosti.

#### IV.3.11 Provođenje ponude odnosno prodaja emisije i preuzimanje emisije

Brokersko dilersko društvo „Monet broker“ a.d. Banja Luka, u svojstvu agenta druge emisije obveznica provešće postupak emisije obveznica. Nakon provođenja postupka emisije obveznica, odnosno njihove prodaje, Emitent će u saradnji sa Agentom emisije provesti postupak registracije obveznica kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i postupak uvrštenja obveznica na Slobodno tržište Banjalučke berze.

Emisija obveznica provodi se bez preuzimaoca emisije.

Podaci o Agentu druge emisije obveznica Emitenta:

**BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka,**  
Ulica Jovana Dučića broj 25, 78 000 Banja Luka.  
E-mail: [mail@monetbroker.com](mailto:mail@monetbroker.com)



Web: [www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com)

Tel: +387 51 345 600

Fax: +387 51 345 601

#### IV.3.12 Naziv i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta – Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka.

### IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM

#### IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspješnosti emisije i upisa promjena podataka u Registru emitenata od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije obveznica iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Slobodno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze hartija od vrijednosti (01-UO-756/12, 01-UO-537/14, 01-UO-176/18, 01-UO-480/18, 01-UO-395/19 i 01-UO-405/21), hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u dematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na Slobodno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na Slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

#### IV.4.2 Podaci o ranije izdatim i uključenim hartijama od vrijednosti

Emitent je krajem 2021. godine emitovao prvu emisiju dugoročnih korporativnih obveznica u iznosu od 6 miliona KM, kamatna stopa 4,00% na godišnjem nivou, mjesečnom otplatom anuiteta i rokom dospjeća od 8 godina od dana registracije u Centralom registru, odnosno 14.01.2030. godine.

#### IV.4.3 Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje lica koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju i na taj način obezbjeđivati likvidnost ponuđene i tržišne cijene. Sekundarno trgovanje obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisiti od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca.

#### IV.4.4 Trošak uvrštenja hartija od vrijednosti

Troškovi naknade za uvrštenje hartija od vrijednosti na Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti, prema važećem tarifniku, iznose 300 KM.

#### IV.5 DODATNE INFORMACIJE

##### IV.5.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Agent druge emisije obveznica Emitenta je: „Monet broker“ a.d. Banja Luka  
Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka  
Tel. +387 51 345 600  
Faks. +387 51 345 601  
[www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com)

Osim angažovanja navedenog lica, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude. Agent emisije je pored provođenja postupka emisije obveznica, vršio i savjetodavne usluge u pogledu izrade potrebne dokumentacije (odluke o emisiji, odluke o uvrštenju hartija na tržište i dr.), te će nakon prodaje obveznica iz druge emisije, u saradnji sa Emitentom izvršiti registraciju obveznica iz druge emisije i podnijeti zahjev za njihovo uvrštenje na Slobodno tržište Banjalučke berze.

##### IV.5.2 Izvještaji i mišljenja trećih lica

U ovaj Prospekt, pored mišljenja ovlašćenih revizora uključena su mišljenja, odnosno izvještaji ovlašćenih procjenitelja, i to:

R.br.	Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
1.	Mr Goran Koričić, dipl.ing.maš, stalni sudski vještak mašinske struke	Procjena vr.opreme	Svetog Save 15/9, 74 000 Doboj

##### IV.5.3 Kreditni rejtinzi dodjeljeni hartijama od vrijednosti ili Emitentu

Nije vršena ocjena kreditne sposobnosti Emitenta ili njegovih dužničkih hartija od vrijednosti od strane institucija nadležnih za utvrđivanje rejtinga.

## V. GARANCIJA

### V.1 Priroda garancije i obuhvat garancije

Garant dijela glavnice druge emisije obveznica Emitenta je Garantni Fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa ukupnim iznosom garancije glavnice do maksimalno 1.200.000,00 KM što predstavlja zbir pojedinačnih garancija za 60% vrijednosti glavnice svakog mjesečnog anuiteta.

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka garantovaće 60% glavnice svakog dospjelog anuiteta. Ukupan iznos garancije iznosi maksimalno 1.200.000,00 KM i umanjuje se srazmjerno iznosu ispunjenih garantovanih obaveza Emitenta, dok će se ograničenje od 60% garantovane glavnice druge emisije obveznica primjenjivati na preostali iznos duga po osnovu glavnice.

Na osnovu podataka unesenih u Registar položenih (primljenih) blanko mjenica bez protesta i garancija Centralni registar je izdao potvrdu o zaključenom ugovoru o obavljanju poslova platnog agenta kojom se Garantni fond obavezao na polaganje garancija u Centralnom registru broj: 01-1208/23 od dana 26.01.2023. godine. Položene garancije predstavljaju instrument obezbjeđenja plaćanja anuiteta iz druge emisije obveznica Emitenta.

Nakon sačinjenog izvještaja od strane agenta emisije i bankarske potvrde o iznosu uplaćenih sredstava na privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu prodaje obveznica, a prije dobijanja rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o uspješnosti druge emisije obveznica, Garant emisije deponovaće 60 (šezdeset) garancija u korist Centralnog registra.

U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u roku koji je definisan tačkom IV.2.6. ovog Prospekta i to u cjelokupnom iznosu u skladu sa Izvještajem Centralnog registra, niti se putem mjeničnog postupka prikupi cjelokupan iznos za isplatu anuiteta, Centralni registar pokreće postupak aktiviranja garancije na način da garanciju prezentuje Garantnom fondu u skladu sa procedurom navedenom u samoj garanciji 7. (sedmog) kalendarskog dana od dana pokretanja mjeničnog postupka, odnosno prvog narednog radnog dana Centralnog registra ako je 7. (sedmi) dan neradni dan u Centralnom registru. Rok za uplatu po garanciji je 2 (dva) radna dana od dana aktiviranja garancije. Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra od strane Garanta.

Obaveze po osnovu predmetne garancije smatraju se ništavnim ukoliko se ne ispuni uslov uspješnosti emisije obveznica, odnosno ukoliko u roku propisanom Odlukom o emisiji obveznica, u toku javne ponude obveznica ne upiše i uplati minimalno 60% ponuđenih hartija od vrijednosti.

Garancija se izdaje na period od 60 mjeseci od momenta registracije hartija od vrijednosti kod Centralnog registra, odnosno do roka dospjeća posljednjeg anuiteta iz druge emisije obveznica Emitenta. Garancije se ne mogu opozvati, po bilo kom osnovu, prije isteka perioda zaduženja/dospjeća obveznica (60 mjeseci).

## V.2 Dostupni dokumenti

Na internet stranici emitenta: [www.garantnifonds.org](http://www.garantnifonds.org) može se javno pristupiti dokumentima vezanim za Garanta emisije i predmetnu garanciju.

### PRILOZI:

Prilog broj 1 – Note uz finansijske izvještaje Emitenta

Prilog broj 2 – Procjene vrijednosti opreme Emitenta